



CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	21. XII 20 16. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	10-3/16-2
VEZA:	
BR:	75 XXVI
SKRAĆENICA:	PRILOG:

Crna Gora  
VLADA CRNE GORE  
Broj: 08-3291  
Podgorica, 19. decembar 2016. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 18. decembra 2016. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu s članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 51/06 i 66/06 i "Službeni list CG", br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13 i 42/15), ovaj zakon donese po skraćenom postupku iz razloga koji su sadržani u obrazloženju Predloga zakona.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su **DARKO RADUNOVIĆ**, ministar finansija i **NOVO RADOVIĆ**, generalni direktor Direktorata za poreski i carinski sistem.

PREDSJEDNIK  
Duško Marković, s. r.

**ZAKONA  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA**

**Član 1**

U Zakonu o akcizama („Službeni list RCG”, br. 65 /01 i 76/05 i „Službeni list CG, br. 76/08, 50/09, 78/10,61/11, 28/12,38/13 i 45/14), u članu 19 stav 1 u uvodnoj rečenici riječi: „pravno lice” zamjenjuju se riječima: „pravno ili fizičko lice”.

U tački 1 poslije riječi: „ima sjedište” dodaju se riječi: „odnosno prebivalište”.

U tački 2 riječi: „po sistemu dvojnog knjigovodstva” brišu se.

U tački 3 poslije riječi „poreske” dodaju se riječi: „i carinske”.

**Član 2**

U članu 20 stav 2 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) vrstu registrovane djelatnosti, trgovački naziv i tarifnu oznaku akciznog proizvoda iz kombinovane nomenklature carinske tarife, za koji se traži akcizna dozvola;”.

**Član 3**

U članu 26 stav 2 tačka 2 riječi: „po sistemu dvojnog knjigovodstva” brišu se.

**Član 4**

U članu 27 na kraju stava 1 briše se tačka i dodaju riječi: „na period do 12 mjeseci i može se obnoviti na način i pod uslovima iz člana 26 ovog zakona”.

**Član 5**

U članu 32 stav 1 tačka 4 poslije riječi: “carinskog skladišta” dodaju se riječi: "tipa D”.

## **Član 6**

U članu 40 stav 2 riječi : "CN 2206 00 31" zamjenjuju se riječima: "CN 2206 00 31, 2206 00 39".

## **Član 7**

U članu 52 stav 3 tačka 1 riječi:"464 eura" zamjenjuju se riječima: "554 eura";

U tački 2 riječi:"459 eura" zamjenjuju se riječima:"549 eura";

U tački 4 alineja 1 riječi:"350 eura" zamjenjuju se riječima:"440 eura";

U alineji 2 riječi:" 169 eura" zamjenjuju se riječima:"259 eura";

Poslije alineje 2 dodaje se nova alineja koja glasi:

„- za izvođenje radova na projektu autoputa Bar Boljare – 169 eura na 1000 litara;“.

U alineji 3 riječi:"117 eura" zamjenjuju se riječima:"207 eura".

Dosadašnja alineja 3 postaje alineja 4.

Poslije tačke 4 dodaje se nova tačka koja glasi:

“ 4a) prirodni plin (tarifne oznake CN 271111 i 271121) koji se koristi:

- kao motorno gorivo 0 eura na 1000 litara;
- za industrijske i komercijalne svrhe 0 eura na 1000 litara;
- za grijanje 0 eura na 1000 litara."

## **Član 8**

U članu 53 na kraju stava 3 briše se tačka i dodaju riječi:" na osnovu kontrolne kartice koju izdaje nadležni carinski organ".

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„(4) Kontrolna kartica izdaje se na osnovu liste nosilaca prava, koju nadležnom carinskom organu dostavljaju organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i organ državne uprave nadležan za poslove održivog razvoja i turizma.“

Dosadašnji st. 4 i 5 postaju st. 5 i 6.

## **Član 9**

U članu 54 stav 2 poslije riječi: „po osnovu zakupa“ stavlja se tačka, a preostali dio teksta briše se.

## **Član 10**

U članu 55 stav 4 riječi: „ministarstvo nadležno za ekonomiju“ zamjenjuju se riječima: „Ministarstvo finansija, uz prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za poslove ekonomije“.

## **Član 11**

Poslije člana 82a dodaje se novi član koji glasi:

„Odložena primjena

Član 82b

Pravo na povraćaj akcize za mineralna ulja koja se upotrebljavaju za pogon poljoprivredne i šumske mehanizacije (uključujući traktore) i za upotrebu mehanizacije koja služi za održavanje ski staza i parkinga na skijalištima, kupci mogu ostvarivati od 1. jula 2017. godine na osnovu kontrolne kartice, izdate u skladu sa članom 53 stav 4 ovog zakona.“

## **Član 12**

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

# O B R A Z L O Ž E N J E

## I Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16, tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru, u koje spada i uvođenje poreza radi obezbjedjenja sredstava za finansiranje javnih rashoda.

## II Razlozi za donošenje zakona

Razlozi za izmjenu Zakona o akcizama („Službeni list RCG“, br. 65/01 i 76/05, i "Službeni list CG", br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13 i 45/14), obrazlažu se potrebom:

- dodatnog usklađivanja sa Direktivom Savjeta EU 2003/96 o restrukturiranju okvira Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije, odnosno uvođenjem u akcizni sistem Crne Gore novi akcizni proizvod (prirodni plin), a što je u skladu sa Vladinom politikom u ovoj oblasti, čime će se obezbijediti veći obim sredstava za Budžet;

- pravno tehničko usklađivanje pojedinih zakonskih odredbi,

- regionalne usklađenosti kako bi se minimizirao rizik od potencijalnog rasta ilegalnog tržišta kod prometa mineralnih ulja.

Zakon o akcizama ("Službeni list RCG", br. 65/01 i 76/05, i "Službeni list CG", br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13 i 45/14), u primjeni je od 1. aprila 2002. godine, i tim zakonom uvedena je obaveza plaćanja akcize za tri grupe proizvoda, i to: alkohol i alkoholna pića, duvan i duvanske proizvode i mineralna ulja, njihove derivate i supstitute, a od 1. aprila 2012. godine, kao akcizni proizvod uvedena je i gazirana voda. Akciza se plaća na akcizne proizvode proizvedene u Crnoj Gori i akcizne proizvode koji se uvoze u Crnu Goru. U proteklom periodu izvršeno je više izmjena navedenog zakona, koje su se pored ostalog odnosile na dodatno usklađivanje visine akcize na cigarete i ostale duvanske proizvode, sa direktivama Savjeta EU 92/79/EEC i 92/80/EEC.

Posljednjim izmjenama ovog zakona izvršeno je usklađivanje sa EU Direktivama u dijelu oporezivanja cigareta, tako da je usvojen „akcizni kalendar“, u cilju predvidivog, postepenog i ujednačenog rasta visine akcize na cigareta što je preduslov za prevenciju nelegalne trgovine cigaretama i obezbeđivanje stabilnih državnih prihoda. Takođe, navedenim izmjenama je predviđeno da, od 1. januara 2015. godine, postupak kontrole obračunavanja i plaćanja akcize vrši umjesto poreskog, carinski organ. Na ovaj način se, kroz objedinjavanje postupka kontrole i naplate ove dažbine unaprijedio sistem i obezbijedila efikasnija kontrola a samim tim i naplata akcize kod proizvodnje, uvoza i prometa akciznih proizvoda.

U cilju podsticaja razvoju turizma, uvedeno je pravo na povraćaj cjelokupne akcize za mineralna ulja koja se koriste za upotrebu mehanizacije koja služi za održavanje ski staza i parkinga na skijalištima. Pored navedenog citiranim zakonom, stvorene su normativne pretpostavke za zakonitu upotrebu gasnih ulja, koja se koriste u industrijske i komercijalne svrhe.

### **III Usaglašenost sa evropskim zakonodavstvom i potvrđenim međunarodnim konvencijama**

Predmetnim zakonom izvršeno je usklađivanje sa relevantnim propisima Evropske unije iz ove oblasti, i to:

- Direktivom Savjeta EU 2003/96 o restrukturiranju okvira Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije. Zakon je djelimično usaglašen sa ovom direktivom.

### **IV Obrazloženje osnovnih pravnih institute**

**Član 1** – Ovom odredbom izvršene su izmjene u dijelu koji se odnosi na sveobuhvat lica koja mogu dobiti akciznu dozvolu, odnosno to pravo osim pravnog stiče i fizičko lice. Takođe kao jedan od uslova za dobijanje akcizne dozvole od podnosioca zahtjeva osim ispunjenja poreskih traži se i ispunjenje i carinskih obaveza.

**Član 2** - Ovom odredbom izvršeno je pravno tehničko usaglašavanje odredbi Zakona.

**Član 3** – Ovom odredbom uvodi se obaveza oslobođenom korisniku akciznih proizvoda (fizičko lice) kao jedan od uslova za dobijanje dozvole carinskog organa bude obaveza vođenje poslovnih knjiga.

**Član 4** – Ovom odredbama predloženo je da se oslobođenom korisniku akciznih proizvoda izdaje dozvola za rad na 12 meseci, sa mogućnošću njenog produženja po procjeni carinskog organa.

**Član 5** – Ovom odredbom vrši se pravno tehničko usaglašavanje sa carinskim propisima u cilu stvaranja optimalnih uslova za efikasniju kontrolu rada držaoca carinskih skladišta.

**Član 6-** Ovom odredbom vrši se pravno tehničko usaglašavanje sa carinskim propisima odnosno njihovim tarifnim oznakama.

**Član 7** –Odredbama navedenog zakona predloženo je povećanje visine akcize na olovni benzin sa 464 Eura na 1000 litara na 554 Eura na 1000 litara, bezolovni benzin sa 459 Eura na 1000 litara na 549 Eura na 1000 litara, kao i na gasna ulja u zavisnosti od namjene za koju se ta ulja koriste (za motorni pogon sa 350 na 440 Eura na 1000 litara, za industrijske i komercijalne svrhe sa 169 na 259 Eura na 1000 litara i za grijanje sa 117 na 207 Eura na 1000 litara). Visina akcize za motorno gorivo koje se koristi za izvođenje radova na projektu autoputa Bar-Boljare, shodno oderedbama zaključenog Ugovora o projektovanju i izgradnji autoputa, iznosi 169 Eura za 1000 litara.

Takođe, ovom odredbom vrši se dodatno usklađivanje sa Direktivom Savjeta EU 2003/96 o restrukturiranju okvira Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije, odnosno uvođenje u akcizni sistem Crne Gore novog akciznog proizvoda (prirodni plin). godine.

**Član 8-** Ovom odredbom uvodi se novi kontrolni mehanizam (kontrolna markica), u dijelu ostvarivanja prava na povraćaj akcize za poljoprivrednu i šumsku mehanizaciju kao i mehanizaciju koja služi za održavanje ski staza i parkinga na skijalištima, na način što bi se to

pravo moglo ostvariti na osnovu liste nosilaca prava, koju bi nadležnom carinskom organu dostavljali organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i organ državne uprave nadležan za poslove održivog razvoja i turizma.

**Čl. 9-10** Predloženom odredbom vrši se pravno tehničko poboljšanje postojećih zakonskih rješenja.

**Član 11-** Predlaže se odložena primjena (od 1. jula 2017. godine), odredbi kojim se predlaže uvođenje kontrolne kartice za povraćaj akcize, kako bi nadležni carinski organ bio pravno tehnički spreman za implementaciju predloženog zakonskog rješenja.

## **V Razlozi za donošenje zakona po skraćenom postupku**

U cilju blagovremene primjene Zakona i obezbjeđenja stabilizacije javnih finansija, neophodno je da se ubrza proces usvajanja predmetnog zakona. Stoga i Vlada Crne Gore predlaže da Skupština, shodno članu 151 Poslovnika Skupštine, ovaj zakon donese po skraćenom postupku.

## **VI Finansijska sredstva koja je potrebno obezbijediti u budžetu Crne Gore za sprovođenje Zakona**

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbjeđivati dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore.



Crna Gora

DECENIJA  
OBNOVE  
NEZAVISNOSTI  
HILJADU GODINA  
DRŽAVNOSTI  
2016



Da je vječna Crna Gora

**MINISTARSTVO FINANSIJA**

Broj: 02-03-sl.

Podgorica, 15. decembar 2016. godine

#### **DIREKTORAT ZA PORESKI I CARINSKI SISTEM**

Povodom *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

#### **MIŠLJENJE**

Uzimajući u obzir potrebu dodatnog usklađivanja sa Direktivom Savjeta EU 2003/96 o restrukturiranju okvira Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije, na tekst *Predloga zakona* i pripremljeni Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Na osnovu uvida u dostavljeni *Predlog zakona* i *Izvještaj* o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, za sprovođenje *Zakona* neće biti potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva iz budžeta države već će se po navedenom osnovu ostvariti dodatni prihodi.

Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo finansija, u cilju sprovođenja plana fiskalne konsolidacije, odnosno predloga mjera sanacije visine javnog duga i budžetskog deficita, sa aspekta budžeta daje saglasnost na *Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama*.

S poštovanjem,



**MINISTAR**

Darko Radunović

81000 Podgorica, ul. Stanka Dragojevića br. 2  
tel: +382 20 242 835; fax: +382 20 224 450; e-mail: mf@mif.gov.me



## IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

### PREDLAGAČ PROPISA

### NAZIV PROPISA

Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama

### 1. Definisane probleme

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

Predloženim zakonom vrši se :

- dodatno usklađivanje sa Direktivom Savjeta EU 2003/96 o restrukturiranju okvira Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije, odnosno uvođenjem u akcizni sistem Crne Gore novi akcizni proizvod (prirodni plin), a što je u skladu sa politikom Vlade Crne Gore u ovoj oblasti, čime će se obezbijediti veći obim sredstava u Budžetu Države;

- pravno tehničkog usklađivanja pojedinih zakonskih odredbi,  
- unaprjeđenje akcizne politike u dijelu ostvarivanja prava na povraćaj akcize za kupce mineralnih ulja koja se koriste za pogon poljoprivredne i šumske mehanizacije i za upotrebu mehanizacije koja služi za održavanje ski staza i parkinga na skijalištima, koji bi od 1. jula 2017. godine, ovo pravo mogli da ostvaruju na osnovu kontrolne kartice, koju bi izdavao nadležni carinski organ na osnovu liste nosilaca prava koju bi tom organu dostavljala resorna Ministarstva.

### 2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

Osnovni cilj koji se postiže donošenjem navednog propisa jeste indirektno obezbjeđenje dodatnih prihoda u Budžetu kao i usaglašavanje sa relevantnim Direktivama EU.

Donošenje navednog zakona planirano je Programom rada Vlade za III kvartal 2016. godine.

### 3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?

### 4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektno.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

Implementacijom predloženog zakonskog rješenja vrši se očuvanje finansijske stabilnosti.

#### 5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

Implementacija propisa ne zahtijeva izdvajanje finansijskih sredstava i ne stvara međunarodne finansijske obaveze.

#### 6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

#### 7: Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Osnovni indikator prema kojem će se mjeriti ispunjenje ciljeva sadržanih u predloženom zakonu jeste praćenje dinamike priliva sredstava po navedenom osnovu u Budžetu, kao i usklađivanje sa pravilima Aqvi-a.

Ministarstvo finansija će u saradnji sa Upravom carina raditi na implementaciji navedenog propisa.

Datum i mjesto

15. decembar 2016.



Starješina

V. Đadorić



**Crna Gora**  
**Ministarstvo evropskih poslova**

Br. 03/1/2-1/149/2

Podgorica, 19. XII 2016.

**MINISTARSTVO FINANSIJA**  
**Gospodin Darko Radunović**  
**Ministar**

Poštovani gospodine Radunoviću,

Dopisom broj 04-18892/1 od 12. decembra 2016. tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama** s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno **članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade**.

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo evropskih poslova je saglasno s navedenim u ocjeni usklađenosti propisa s pravnim propisima Evropske unije.

S poštovanjem,

  
**Aleksandar Andrija Pejović**

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM  
EVROPSKE UNIJE**

		Identifikacioni broj Izjave	MF-IU/PZ/16/17
<b>1. Naziv nacrta/predloga propisa</b>			
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama		
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Excise		
<b>2. Podaci o obrađivaču propisa</b>			
a) Organ državne uprave koji priprema propis			
Organ državne uprave	Ministarstvo finansija		
- Sektor/odsjek	Direktorat za poreski i carinski sistem		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Novo Radović, 020/225 - 160, Novo.radovic@mif.gov.me		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Ruzica Bajceta ruzica.bajceta@mif.gov.me Jovica Petricevic jovica.petricevic@mif.gov.me		
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa			
- Naziv pravnog lica	/		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
<b>3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis</b>			
- Organ državne uprave	Uprava carina		
<b>4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)</b>			
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis			
Glava VIII. Politika saradnje, član 100, Porezi			
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
/			
<b>5. Veza nacrta/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)</b>			
- PPCG za period	2016-2018		
- Poglavlje, potpoglavlje	16: Porezi, 2 Planovi i potrebe, 2.2. Zakonodavni okvir, B) Indirektno oporezivanje		
- Rok za donošenje propisa	III kvartal 2016		
- Napomena	Međuresorsko usklađivanje, odnosno usaglašavanje predloženih normi sa predlozima i sugestijama koji su dostavljeni od državnih organa koji će primjenjivati odredbe Zakona.		
<b>6. Usklađenost nacrta/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije</b>			
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije			
UFEU, Dio Treći, Politika i unutrašnje mjere Unije, Glava VII, Zajednička pravila o konkurenciji, oporezivanju i približavanju zakona, Poglavlje 2, Fiskalne odredbe, član 113/TFEU, Part Three, Union policies and internal actions, Title VII.Common rules on competition, Taxation and approximations of laws, Chapter 2, Tax provisions, article 113			

**Potpuno usklađeno/Fully harmonized**

b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije

**32008L0118**

Direktiva Savjeta 2008/118/EZ od 16 decembra 2008. o opštem sastavu akciza i koja ukida Direktivu 92/12/EEZ / Council Directive 2008/118/EC of 16 December 2008 concerning the general arrangements for excise duty and repealing Directive 92/12/EEC (OJ L 009 , 14.01.2009)

**Djelimično usklađeno/partly harmonized**

**32011L0064**

Direktiva Savjeta 2011/64/EU od 21. juna 2011. o strukturi i stopama akcize koje se odnose na prerađeni duvan / Council Directive 2011/64/EU of 21 June 2011 on the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco (OJ L 176 , 05.07.2011)

**Djelimično usklađeno/partly harmonized**

**32003L0096**

Direktiva Savjeta 2003/96/EZ od 27. oktobra 2003. o restrukturiranju sistema Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije / Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity (OJ L 283 , 31.10.2003)

**Djelimično usklađeno/partly harmonized**

**31992L0083**

Direktiva Savjeta 92/83/EZ od 19. oktobra 1992. o usklađivanju struktura akcize na alkohol i alkoholna pića / Council Directive 92/83/EEC of 19 October 1992 on the harmonization of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages (OJ L 316, 31.10.1992)

**Potpuno usklađeno/Fully harmonized**

**31995L0060**

Direktiva Savjeta 95/60/EZ od 27. novembra 1995. o fiskalnom označivanju plinskog ulja i kerozina / Council Directive 95/60/EC of 27 November 1995 on fiscal marking of gas oils and kerosene (OJ L 291, 6.12.1995)

**Djelimično usklađeno/partly harmonized**

**32006L0079**

Direktiva Savjeta 2006/79/EZ od 5. oktobra 2006. o oslobođenju od plaćanja poreza na uvoz malih pošiljki robe nekomercijalne prirode iz trećih zemalja / Council Directive 2006/79/EC of 5 October 2006 on the exemption from taxes of imports of small consignments of goods of a non-commercial character from third countries (OJ L 286, 17.10.2006)

**Potpuno usklađeno/Fully harmonized**

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

**6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrtu/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti**

- Djelimično usklađeno s direktivom **32008L0118** u dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda koji podliježu plaćanju akciza (električna energija i drugi energenti).  
Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona (IV kvartal 2018)  
Neusklađenost s ovom direktivom je sadržana u dijelu koji se odnosi na sistem elektronskog praćenja robe koja je u sistemu odloženog plaćanja akcize nije implementiran, iz razloga nepostojanja odgovarajućih budžetskih kao i administrativnih kapaciteta.  
Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona (IV kvartal 2018)  
Djelimično usklađeno s ovom direktivom u dijelu koji se odnosi na način plaćanja strane malih proizvođača, kao i gornju granicu alkoholnih pića za sopstvenu upotrebu.  
Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji će regulisati način plaćanja akcize od strane malih proizvođača, kao i gornju granicu alkoholnih pića za sopstvenu upotrebu

(IV kvartal 2018)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Djelimično usklađeno s direktivom <b>32011L0064</b> u dijelu koji se odnosi na visinu akcize na cigarete, što će se usklađivati postepeno. Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona o akcizama, koji će se donijeti nakon obavljenih pregovora sa EK u vezi s određivanjem prelaznog perioda za utvrđivanje visine akciza na cigarete (nakon ulaska u EU)</li> <li>Djelimično usklađeno s direktivom <b>32003L0096</b> u dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda koji podliježu oporezivanju (električna energija i ostali energenti). Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona (IV kvartal 2018)</li> <li>Djelimično usklađeno s direktivom <b>31995L0060</b> u dijelu koji se odnosi na usklađenost markiranih indikatora za označavanje mineralnih ulja. Potpuna usklađenost će se postići izmjenama Pravilnika o postupku bojenja i označavanja mineralnih ulja koja se koriste kao gorivo za grijanje (I kvartal 2017)</li> </ul>	
<b>7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu</b>	
/	
<b>8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrtu/predloga propisa</b>	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno usklađiti predlog propisa.	/
<b>9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)</b>	
Navedeni sekundarni izvori prava EU prevedeni su na hrvatski jezik.	
<b>10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)</b>	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama preveden je na engleski jezik.	
<b>11. Učešće konsultanata u izradi nacrtu/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti</b>	
U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / ministar evropskih poslova
Datum: 13.12.2016  Radović	Datum:  

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrtu/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

**TABELA USKLAĐENOSTI**

<b>1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa</b>		<b>1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi</b>		
MF-TU/PZ/16/17		MF-IU/PZ/16/17		
<b>2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka</b>				
Direktiva Savjeta 2008/118/EZ od 16 decembra 2008. o opštem sastavu akciza i koja ukida Direktivu 92/12/EEZ - <b>32008L0118</b>				
Direktiva Savjeta 2011/64/EU od 21. juna 2011. o strukturi i stopama akcize koje se odnose na prerađeni duvan - <b>32011L0064</b>				
Direktiva Savjeta 2003/96/EZ od 27. oktobra 2003. o restrukturiranju sistema Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije - <b>32003L0096</b>				
Direktiva Savjeta 92/83/EZ od 19. oktobra 1992. o usklađivanju struktura akcize na alkohol i alkoholna pića - <b>31992L0083</b>				
Direktiva Savjeta 95/60/EZ od 27. novembra 1995. o fiskalnom označivanju plinskog ulja i kerozina - <b>31995L0060</b>				
Direktiva Savjeta 2006/79/EZ od 5. oktobra 2006. o oslobođenju od plaćanja poreza na uvoz malih pošiljki robe nekomercijalne prirode iz trećih zemalja - <b>32006L0079</b>				
<b>3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore</b>				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama		Proposal for the Law on Amendments to the Law on Excise		
<b>4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije</b>				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
<b>Direktiva 2008/118/EZ</b>				
<b>Član 1</b>				
1. Ovom se Direktivom utvrđuje opšti sastav akciza, koji se neposredno ili posredno odnosi na sljedeću robu (u daljnjem tekstu „akcizni proizvodi“):	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno članom 1 stav 2 Zakona o akcizama („SI list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18 i 45/14) u	IV kvartal 2018
(a) energenti i električna energija, obuhvaćeni Direktivom 2003/96/EZ;				
(b) alkohol i alkoholna pića, obuhvaćeni Direktivama 92/83/EEZ i				

<p>92/84/EEZ;  (c) prerađeni duvan, obuhvaćen Direktivama 95/59/EZ, 92/79/EEZ i 92/80/EEZ.  2. Države članice mogu ubirati druge posredne poreze na akciznu robu za posebne namjene, ako su ti porezi u skladu s poreskim pravilima Zajednice koja se primjenjuju na akcizu ili na porez na dodanu vrijednost, vezano uz utvrđivanje poreske osnovice, izračunavanje poreza, porezne obaveze i poreskog nadzora, ali ta pravila ne uključuju odredbe o oslobođenjima.  3. Države članice mogu ubirati porez na:  (a) proizvode koji nisu akcizna roba;  (b) pružanje usluga, uključujući i one koje se odnose na akciznu robu i nije ih moguće označiti kao porez na promet.  Međutim, ubiranje tih poreza pri trgovanju između država članica ne smije uzrokovati formalnosti povezane s prijelazom granice.</p>			<p>dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda koji podliježu plaćanju akciza (električna energija i drugi energenti).  Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona</p>	
<p><b>Član 2</b>  Za akciznu robu vrijedi obaveza plaćanja akcize u trenutku:  (a) njene proizvodnje, prema potrebi uključujući i njeno vađenje iz tla na području Zajednice;  (b) njenog uvoza na područje Zajednice.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 2 Zakona o akcizama („SI list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14)</p>	
<p><b>Član 3</b>  1. Formalnosti utvrđene carinskim odredbama Zajednice za ulaz robe na carinsko područje Zajednice, primjenjuju se mutatis mutandis na ulaz akcizne robe u Zajednicu iz područja navedenih u članu 5. stav 2.  2. Formalnosti utvrđene carinskim odredbama Zajednice za izlaz robe iz carinskog područja Zajednice, primjenjuju se mutatis mutandis za izlaz akcizne robe iz Zajednice u područje iz člana 5. stava 2.  3. Odstupanjem od stavova 1. i 2. Finskoj se dopušta da za kretanja akcizne robe iz svog područja u smislu člana 4. stava 2. u područja iz člana 5. stava 2. tačke (c) primjenjuje istovjetne postupke onima, koji</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		



<p>se primjenjuju za takva kretanja na njenom području u skladu s članom 4. stavom 2.</p> <p>Poglavlja III. i IV. ne primjenjuju se na carinsku robu, na koju se primjenjuje postupak ili sistem odgode plaćanja akcize.</p>				
<p><b>Član 4</b></p> <p>U ovoj se Direktivi i njezinim provedbenim odredbama primjenjuju sljedeće definicije:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. „ovlašćeni imalac akciznog skladišta“ označava fizičko ili pravno lice koje ima ovlašćenje nadležnih tijela države članice da pri obavljanju svojih poslovnih djelatnosti proizvodi, prerađuje, skladišti, prima ili otprema carinsku robu prema sistemu plaćanja akcize u akciznom skladištu;</li> <li>2. „država članica“ i „područje države članice“ označava područje svake države članice Zajednice, u kojoj se primjenjuje Ugovor, u skladu s njegovim članom 299., uz izuzetak trećih područja;</li> <li>3. „Zajednica“ i „područje Zajednice“ označava područje država članica u smislu tačke 2.;</li> <li>4. „treće područje“ označava područje iz člana 5. stavova 2. i 3.;</li> <li>5. „treća zemlja“ označava svaku državu ili područje na koju se Ugovor ne primjenjuje;</li> <li>6. „carinski postupak ili sistem odgode“ označava bilo koji poseban postupak u skladu s Regulativom (EEZ) br. 2913/92 koji se odnosi na carinski nadzor i sprovodi pri ulazu robe koja porijeklom nije iz Zajednice, u carinsko područje Zajednice, privremeno skladištenje, slobodne zone ili slobodna skladišta i bilo koje dogovore prema članu 84. stavu 1. tački (a) te Regulative;</li> <li>7. „sistem odloženog plaćanja akcize“ označava poreski sistem koji se primjenjuje na proizvodnju, preradu, skladištenje ili kretanje akcizne robe, na koju se ne primjenjuje carinski postupak ili sistem odloženog plaćanja;</li> <li>8. „uvoz akcizne robe“ označava ulaz akcizne robe na područje Zajednice, osim ako roba pri ulasku na područje Zajednice nije predmet carinskog postupka ili sistema odlaganja, odnosno oslobođena carinskog postupka ili sistema odgode;</li> </ol>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 4 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14)</p> <p>Definicije „registrovani primalac“ i „registrovani pošiljalac“ su predmet regulisanja Carinskog zakona</p>	

<p>9. „registrovani primalac“ označava fizičko ili pravno lice kome nadležno tijelo predmetne države članice daje ovlašćenje da pri obavljanju svojih poslovnih djelatnosti pod uslovima koje utvrđuju nadležna tijela prima carinsku robu koja se kreće iz druge države članice u skladu sa sistemom odgode plaćanja akcize;</p> <p>10. „registrovani pošiljalac“ označava fizičko ili pravno lice, kome nadležno tijelo države članice uvoza daje ovlašćenje da kod obavljanja svojih poslovnih djelatnosti i pod uslovima koje utvrđuju navedena tijela samo otprema carinsku robu sukladno sistemu odgode plaćanja akcize kod puštanja u slobodni promet u skladu s članom 79. Regulative (EEZ) br. 2913/92;</p> <p>11. „akcizno skladište“ označava mjesto gdje ovlašćeni upravitelj akciznog skladišta u svom poslovanju carinsku robu proizvodi, prerađuje, skladišti, prima ili otprema u skladu s sistemom odgode plaćanja akcize, i uz poštovanje nekih uslova, koje utvrđuju nadležna tijela države članice, u kojoj se nalazi akcizno skladište.</p>				
<p><b>Čl. 5-6</b></p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p><b>Član 7.</b></p> <p>1. Obaveza obračunavanja akcize nastaje puštanjem u potrošnju u državi članici ,</p> <p>2. U smislu ove Direktive „puštanje u potrošnju“ označava:</p> <p>(a) otpuštanje akcizne robe, uključujući nepravilno otpuštanje , iz sustava odloženog plaćanja akcize;</p> <p>(b) držanje akvczne robe izvan sistema odloženog plaćanja akcize kada akciza u skladu s važećim odredbama prava Zajednice i nacionalnog zakonodavstva, nije ubrana;</p> <p>(c) proizvodnju akcizne robe, uključujući nepravilnu proizvodnju, izvan sistema odloženog plaćanja akcize;</p> <p>(d) uvoz akcizne robe, uključujući nepravilni uvoz, osim ako se akcizna roba odmah nakon uvoza stavi u sustav odgode plaćanja akcize.</p> <p>3. Smatraće se trenutkom puštanja u potrošnju:</p> <p>(a) u slučajevima iz člana 17. stava 1. tačke (a) alineje (ii), kad registrirani primatelj primi akciznu robu;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 6-36 Zakona o akcizama („Sl list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14)</p>	

(b) u slučajevima iz člana 17. stava 1. tačke (a) alineje (iv), kad primatelj primi akciznu robu;  
(c) u slučajevima iz člana 17. stava 2., trenutak primitka akcizne robe na mjestu direktne isporuke.

4. Potpuno uništenje ili nepovratan gubitak akcizne robe u sistemu odloženog plaćanja akcize kao posljedica same prirode robe, nepredvidivih okolnosti, više sile ili kao posljedica ovlaštenja nadležnih tijela države članice, ne smatra se puštanjem u potrošnju. U smislu ove Direktive roba se smatra potpuno uništenom ili nepovratno izgubljenom, kad je više nije moguće koristiti kao akciznu robu.

U slučaju potpunog uništenja ili nepovratnog gubitka akcizne robe, potrebno je dostaviti odgovarajući dokaz nadležnim tijelima države članice u kojoj je došlo do potpunog uništenja ili nepovratnog gubitka predmetne trošarinske robe ili, ako nije moguće ustanoviti gdje je gubitak nastao, u državi članici u kojoj je gubitak otkriven.

5. Svaka država članica utvrđuje svoja pravila i uslove u skladu s kojima se utvrđuju gubici navedeni u stavu 4.

**Član 8.**

1. Obveznik plaćanja akcize za koju je bila nastupila obveza obračuna jes:

(a) vezano uz otpuštanje akcizne robe iz sistema odloženog plaćanja akcize iz člana 7. stava 2. tačke (a):

(i) ovlašteni držalac akciznog skladišta, registrirani primatelj ili bilo koja druga osoba, koja pušta ili u čije se ime pušta akcizna roba iz sistema odloženog plaćanja akcize ili u slučaju nepravilne otpreme iz akciznog skladišta, sve druge osobe uključene u tu otpremu;

(ii) u slučaju nepravilnosti kod kretanja akcizne robe unutar sistema odloženog plaćanja akcize definisanim u članu 10. stavovima 1., 2. i 4.: ovlašteni držalac akciznog skladišta, registrirani pošiljatelj ili bilo koja druga osoba, koja je jamčila za plaćanje akcize shodno s članom 18. stavovima 1. i 2. i bilo koja druga osoba koja je sudjelovala u nepravilnom otpuštanju i koja je znala ili za koju je bilo razumno očekivati da je znala za nepravilnosti kod otpuštanja;

(b) vezano uz držanje trošarinske robe iz člana 7. stava 2. tačke (b): osoba, koja drži trošarinsku robu i bilo koja druga osoba uključena u njeno držanje;

(c) vezano uz proizvodnju akcizne robe iz člana 7. stav 2. tačke (c): osoba, koja proizvodi akciznu robu, i u slučaju nepravilne proizvodnje, bilo koja druga osoba uključena u njezinu proizvodnju;

(d) vezano uz uvoz akcizne robe iz člana 7. stava 2. tačke (d): osoba, koja prijavljuje akciznu robu ili u ime koje se ta roba prijavljuje pri uvozu, odnosno, u slučaju nepravilnog uvoza, bilo koja druga osoba povezana s uvozom.

2. Kada je više osoba obvezno za plaćanje jednog akciznog duga, one su solidarno obvezane za plaćanje tog duga.

#### **Član 9.**

Primjenjuju se uslovi za obračunavanje akcize i stope akcize, koje vrijede na dan nastanka obveze obračunavanja akcize u državi članici gdje je roba puštena u potrošnju.

Akciza se obračunava i ubire te kad je primjereno vraća ili otpušta u skladu s postupcima propisanim od pojedine države članice. Države članice moraju koristiti istovjetne postupke za domaću robu i za robu iz drugih država članica.

#### **Član 10.**

1. Ako je tokom kretanja akcizne robe unutar sistema odloženog plaćanja akcize došlo do nepravilnosti, koja uzrokuje da je akcizna roba puštena u potrošnju u skladu s članom 7. stavom 2. tačkom (a), mjestom puštanja u potrošnju smatrati će se država članica u kojoj je nastala nepravilnost.

2. Ako se tokom kretanja akcizne robe unutar sistema odloženog plaćanja otkrila nepravilnost, koja uzrokuje da je akcizna roba puštena u potrošnju u skladu s članom 7. stavom 2. tačkom (a), a nije moguće ustanoviti gdje je došlo do nepravilnosti, smatrati će se da je do nje došlo u državi članici u kojoj je nepravilnost otkrivena i u vrijeme kad je otkrivena.

3. U slučajevima iz stavova 1. i 2. nadležna tijela države članice u kojoj je roba puštena u potrošnju ili se smatra da je puštena u

<p>potrošnju, obavješćuju nadležna tijela države članice otpreme.</p> <p>4. Ako akcizna roba koja se kreće u sistemu odloženog plaćanja akcize ne dospije na mjesto odredišta i ako tijekom kretanja nije otkrivena neka nepravilnost koja bi dovela do puštanja akcizne robe u potrošnju u skladu s članom 7. stavom 2. tačkom (a), smatra se da je nepravilnost nastala u državi članici otpreme u trenutku kad je kretanje počelo, osim ako se u periodu od četiri mjeseca od početka kretanja u skladu s članom 20. stavom 1. nadležnim tijelima države članice otpreme ne dostavi dokaz o završetku kretanja u skladu s članom 20. stavom 2. ili o mjestu, gdje je nepravilnost nastala.</p> <p>Ako osoba koja je osigurala plaćanje u skladu s članom 18. nije dobila informaciju ili nije mogla dobiti informaciju da roba nije dospjela na mjesto odredišta, odobriti će joj se period od mjesec dana od dana kad ju nadležna tijela države članice otpreme o tome obavijestila, kako bi mogla dostaviti dokaz o završetku kretanja u skladu s članom 20. stavom 2., odnosno o mjestu, gdje je nastala nepravilnost.</p> <p>5. Ako se u slučajevima iz stavova 2. i 4. prije isteka tri godine od početka kretanja u skladu s članom 20. stavom 1. utvrdi u kojoj državi članici je stvarno nastala nepravilnost, primjenjuju se odredbe iz stava 1.</p> <p>U tim slučajevima nadležna tijela države članice u kojoj je nastala nepravilnost obavješćuju nadležna tijela države članice u kojoj je ubrana akciza, a ona ju vraćaju ili otpuštaju odmah nakon što se dostavi dokaz da je u drugoj državi članici ubrana akciza.</p> <p>6. U smislu ovog člana „nepravilnost“ označava okolnosti nastale tijekom kretanja akcizne robe unutar sistema odloženog plaćanja akcize različite od onih iz člana 7. stav 4. zbog kojih se kretanje odnosno dio kretanja akcizne robe nije okončalo u skladu s članom 20. stavom 2.</p> <p><b>Član 11.</b></p> <p>Osim u slučajevima iz člana 33. stav 6., člana 36. stava 5. i člana 38. stava 3. te članova iz Direktiva navedenih u članu 1., akcize na akciznu robu koja je puštena u potrošnju, mogu na zahtjev ovlaštene osobe biti vraćene ili otpuštene od strane nadležnih tijela države</p>				
--	--	--	--	--

članice u kojoj je ta roba puštena u potrošnju, u slučajevima koje je utvrdila država članica i u skladu sa uslovima koje utvrđuje ta država članica, a s ciljem sprečavanja bilo kakve utaje ili zloupotrebe.

Takav povrat ili otpust ne smatra se oslobođenjem različitom od slučajeve propisanih članom 12. i Direktivama iz člana 1.

**Član 12.**

1. Akcizna roba oslobađa se plaćanja akcize kada joj je namjena za upotrebu:

(a) u okviru diplomatskih ili konzularnih odnosa;

(b) od strane međunarodnih organizacija, koje javne vlasti države članice domaćina priznaju kao takve, i članovima takvih organizacija u skladu s ograničenjima i uslovima utvrđenim međunarodnim konvencijama o osnivanju tih organizacija ili u sporazumima središnjica;

(c) od strane oružanih snaga bilo koje države potpisnice Sjevernoatlantskog ugovora različite od države članice u kojoj je nastala obveza obračuna trošarine, za potrebe tih snaga, civilnog osoblja koje ih prati, ili za opskrbu njihovih menzi i kantina;

(d) od strane oružanih snaga Ujedinjene Kraljevine, koje su u skladu s Ugovorom o osnivanju Republike Cipra od 16. Avgusta 1960. smještene na Cipru, za potrebe tih snaga, civilnog osoblja koje ih prati, ili za opskrbu njihovih menzi ili kantina;

(e) za potrošnju u skladu s dogovorom postignutim s trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, ako je takav dogovor dopušten ili potvrđen vezano uz oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

2. Oslobođenja podliježu uslovima i ograničenjima koja utvrđuje država članica domaćin. Države članice mogu odobriti oslobođenje i na način povraćaja akcize.

**Član 13.**

1. Ne dovodeći u pitanje član 21. stav 1., uz akciznu robu koja se u sistemu odloženog plaćanja akcize kreće prema primaocu iz člana 12. stava 1., prilaže se potvrda o oslobođenju.

2. Komisija u skladu s postupkom iz člana 43. stava 2. utvrđuje oblik i

<p>sadržaj potvrde o oslobođenju.</p> <p>3. Postupak iz članka 21. do 27. se ne primjenjuje na kretanja akcizne robe u sistemu odloženog plaćanja akcize namijenjene oružanim snagama iz člana 12. stava 1. tačke (c), ako su pokriveni postupkom koji se neposredno temelji na Sjevernoatlantskom ugovoru.</p> <p>Međutim, države članice mogu odrediti da se postupak iz članka 21. do 27. primjenjuje na kretanja koja se odvijaju isključivo na njihovom području ili prema dogovoru između zainteresiranih država članica, između njihovih područja.</p> <p><b>Član 14.</b></p> <p>1. Države članice mogu osloboditi od plaćanja akcize na akciznu robu kojom se opskrbljuju trgovine – izdvojena prodajna mjesta carinskih skladišta, a koju nose u osobnoj prtljazi putnici koji lete ili plove na treće područje ili u treću zemlju.</p> <p>2. Snabdijevanje sa robom u avionu ili brodu tokom leta ili plovidbe na treće područje ili u treću zemlju, tretirati će se kao s roba kojom se opskrbljuju izdvojena prodajna mjesta carinskih skladišta</p> <p>3. Države članica trebaju preduzeti potrebne mjere kako bi osigurale da se oslobođenja iz stavova 1. i 2. primjenjuju tako da se spriječe moguće utaje, izbjegavanja ili zlouporabe.</p> <p>4. Države članice koje 1. Jula 2008. imaju trgovine – izdvojena prodajna mjesta carinskih skladišta, a koje se ne nalaze u aerodromu, luci ili pristaništu, mogu do 1. Januara 2017. nastaviti oslobađati od plaćanja akcize na akciznu robu kojom se opskrbljuju te trgovine i koju nose u ličnoj prtljazi putnici na treće područje ili u treću zemlju.</p> <p>5. Za svrhu ovog člana primjenjuju se sljedeće definicije:</p> <p>(a) „izdvojeno prodajno mjesto carinskog skladišta“ označava svaki poslovni nastan na aerodromu, luci ili pristaništu koji ispunjava uslove koje utvrđuju nadležna tijela država članica, posebno u skladu sa stavom 3.;</p> <p>(b) „putnik koji putuje na treće područje ili u treću zemlju“ označava svakog putnika koji posjeduje prijevozni dokument za putovanje</p>				
--	--	--	--	--

avionom ili morem, koji dokument dokazuje da je konačno odredište aerodrom ili pristanište na trećem području ili u trećoj zemlji.

**Član 15.**

1. Svaka država članica utvrđuje pravila vezana uz proizvodnju, preradu i skladištenje akcizne robe u skladu sa ovom Direktivom.

2. Proizvodnja, prerada i skladištenje akcizne robe za koju akciza još nije plaćena, obavlja se u akciznom skladištu.

**Član 16.**

1. Za otvaranje i poslovanje akciznog skladišta ovlaštenu držalac akciznog skladišta mora dobiti odobrenje nadležnih tijela države članice u kojoj se nalazi akcizno skladište.

Takvo odobrenje podložno je uvjetima koje nadležna tijela utvrđuju radi sprječavanja moguće utaje ili zlouporabe.

2. Ovlaštenu držalac akciznog skladišta mora:

(a) osigurati, prema potrebi, jamstvo za pokriće rizika povezanih s proizvodnjom, preradom i skladištenjem akcizne robe;

(b) postupati u skladu sa zahtjevima koje propisuje država članica na području koje se nalazi akcizno skladište;

(c) voditi evidencije o zalihama i kretanjima akcizne robe za svako akcizno skladište;

(d) na završetku kretanja, unijeti u svoje akcizno skladište i upisati u evidenciju svu akciznu robu koja se kreće u sistemu odloženog plaćanja akcize, osim u slučaju kad se primjenjuje član 17. stav 2.

(e) dopustiti svaki nadzor i provjeru zaliha.

Uslovi i jamstva iz tačke (a) utvrđuju nadležna tijela države članice, koja izdaju odobrenje za akcizno skladište.

**Član 17.**

1. Akcizna roba se može kretati u sistemu odloženog plaćanja akcize na području Zajednice, uključujući kretanja preko treće zemlje ili trećeg područja:

(a) od akciznog skladišta do:

(i) drugog akciznog skladišta;

(ii) registrovanog primaoca;

(iii) mjesta na kojem akcizna roba napušta područje Zajednice, kako



<p>je navedeno u članu 25. stavu 1.;</p> <p>(iv) primalac iz člana 12. stav 1., kada se roba otprema iz druge države članice;</p> <p>(b) od mjesta uvoza do bilo kojeg mjesta odredišta iz tačke (a), kada se roba otprema od strane registriranog pošiljatelja.</p> <p>U smislu ovog člana „mjesto uvoza“ smatra se mjesto gdje je roba puštena u slobodan promet u skladu s članom 79. Regulative (EEZ) br. 2913/92.</p> <p>2. Izuzetno od stava 1. tačke (a) alineja (i) i (ii) i tačke (b) ovog člana i osim u slučajevima iz člana 19. stava 3. država članica odredišta može pod uslovima, koje sama utvrdi, dopustiti kretanje akcizne robe u sistemu odloženog plaćanja akcize do mjesta direktne isporuke koje se nalazi na njezinom području, kada to mjesto određuje ovlaštenu držatelja akciznog skladišta u državi članici odredišta ili registrirani primatelj.</p> <p>Navedeni ovlaštenu držatelja akciznog skladišta ili registrirani primalac ostaje i dalje odgovoran za podnošenje potvrde o primitku iz člana 24. stava 1.</p> <p>3. Stavovi 1. i 2. primjenjuju se i na kretanja akcizne robe, za koju je propisana nulta stopa akcize i koja nije puštena u potrošnju.</p> <p><b>Član 18.</b></p> <p>1. Nadležna tijela države članice otpreme zahtijevaju, pod uslovima koje sama utvrđuju, da se rizik koji proizlazi iz kretanja akcizne robe u sustavu odloženog plaćanja akcize osigura jamstvom koje osigurava ovlaštenu držalac akciznog skladišta u mjestu otpreme ili registrovani pošiljatelj.</p> <p>2. Izuzetno od stava 1., nadležna tijela države članice otpreme mogu, pod uslovima koje sama utvrđuju, omogućiti da jamstvo iz stava 1. osigura prijevoznik ili avio prevoznik, vlasnik akcizne robe, primatelj ili solidarno dvije ili više tih osoba i osobe iz stava 1.</p> <p>3. Jamstvo vrijedi na cijelom području Zajednice. Detaljna pravila utvrđuju države članice.</p> <p>4. Država članica otpreme može izuzeti od obveze polaganja jamstva sljedeća kretanja robe u sustavu odloženog plaćanja akcize:</p>				
---	--	--	--	--

<p>(a) kretanja, koja se u cijelosti odvijaju na njenom području;</p> <p>(b) kretanja energenata unutar Zajednice morem ili fiksnim cjevovodima, uz prethodni sporazum sa drugim državama članicama uključenim u takvo kretanje.</p> <p><b>Član 19.</b></p> <p>1. Registrovani primalac ne može niti skladištiti niti otpremati akciznu robu u sistemu odloženog plaćanja akcize.</p> <p>2. Registrovani primalac mora udovoljiti sljedećim zahtjevima:</p> <p>(a) prije otpreme akcizne robe, jamčiti plaćanje pod uvjetima koje utvrđuju nadležna tijela države članice odredišta;</p> <p>(b) na završetku kretanja, unijeti u evidenciju akciznu robu koju je primio u sistemu odloženog plaćanja akcize;</p> <p>(c) dopustiti preglede na bazi kojih nadležna tijela države članice odredišta mogu ustanoviti je li roba stvarno zaprimljena.</p> <p>3. U slučaju registriranog primatelja koji prima akciznu robu samo povremeno, odobrenje iz člana 4. stava 9. ograničeno je na određenu količinu akcizne robe, jednog pošiljatelja i određeno vremensko razdoblje. Države članice mogu ograničiti odobrenje na samo jedno kretanje.</p> <p><b>Član 20.</b></p> <p>1. Kretanje akcizne robe u sistemu odloženog plaćanja akcize započinje, u slučajevima iz člana 17. stava 1. tačke (a) ove Direktive, kada akcizna roba napusti akcizno skladište u mjestu otpreme odnosno u slučajevima iz njenog člana 17. stava 1. tačke (b), nakon puštanja robe u slobodan promet u skladu s članom 79. Regulative (EEZ) br. 2913/92.</p> <p>2. Kretanje akcizne robe u sustavu odloženog plaćanja akcize završava, u slučajevima iz člana 17. stava 1. tačke (a) alineja (i), (ii) i (iv) i člana 17. stava 1. tačke (b), kada primatelj primi pošiljku akcizne robe odnosno u slučajevima iz člana 17. stava 1. tačke (a) alineje (iii) kada akciza roba napusti područje Zajednice.</p>				
<p><b>Član 21.</b></p> <p>1. Za akciznu robu se smatra da se kreće u sistemu odloženog plaćanja samo ako se kretanje odvija uz primjenu elektronskog</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Sistem elektronskog praćenja robe koja je u sistemu odloženog</p>	<p>IV kvartal 2018</p>

<p>akciznog dokumenta, obrađenog u skladu sa stavovima 2. i 3.</p> <p>2. U smislu stava 1. ovog člana pošiljalac podnosi nacrt elektronskog akciznog dokumenta nadležnim tijelima države članice otpreme koristeći računalni sustav iz člana 1. Odluke br. 1152/2003/EZ (dalje u tekstu: „računarski sistem“).</p> <p>3. Nadležna tijela države članice otpreme vrše elektroničku provjeru podataka u nacrtu elektroničkog akciznog dokumenta. Ako podaci nisu ispravni, o tome se bez odlaganja obavješćuje pošiljatelj. Ako su podaci ispravni, nadležna tijela države članice otpreme dokumentu dodjeljuju jedinstvenu referentnu oznaku i o tome obavješćuju pošiljatelja.</p> <p>4. U slučajevima iz člana 17. stav 1. tačke (a) alineja (i), (ii) i (iv), člana 17. stav 1. tačke (b) i člana 17. stava 2. nadležna tijela države članice otpreme bez odlaganja šalju elektronski akcizni dokument nadležnim tijelima države članice odredišta, koja ga prosljeđuje primatelju, pri čemu je primatelj ovlašten držatelj akciznog skladišta ili registrovani primalac. Kada je akcizna roba namijenjena ovlaštenom držatelju akciznog skladišta u državi članici otpreme, nadležna tijela te države članice prosljeđuju elektronički akcizni dokument neposredno njemu.</p> <p>5. U slučaju iz člana 17. stav 1. tačke (a) alineje (iii) ove Direktive, nadležna tijela države članice otpreme šalju elektronički akcizni dokument nadležnim tijelima države članice u kojoj je podnesena izvozna carinska deklaracija u skladu s članom 161. stavom 5. Regulative (EEZ) br. 2913/92 (dalje u tekstu: „država članica izvoza“), ako ta država članica nije država članica otpreme.</p> <p>6. Pošiljatelj je dužan osigurati tiskanu inačicu elektroničkog trošarinskog dokumenta koja prati akciznu robu ili bilo koji komercijalni dokument u kojem je jasno navedena jedinstvena referentna oznaka. Taj dokument se mora na zahtjev predložiti nadležnim tijelima tijekom kretanja u sistemu odloženog plaćanja akcize.</p> <p>7. Pošiljatelj može otkazati elektronski akcizni dokument sve dok</p>			<p>plaćanja akcize nije implementiran, iz razloga nepostojanja odgovarajućih budžetskih kao i administrativnih kapaciteta. Potpuna usklađenost će se postići Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama</p>	
---	--	--	---	--

<p>kretanje nije započeto u skladu s članom 20. stavom 1.</p> <p>8. Pošiljatelj može tokom kretanja u sistemu oloženog plaćanja akcize, koristeći računalni sustav, izmijeniti mjesto odredišta i navesti novo mjesto odredišta, koje mora biti jedno od mjesta odredišta iz člana 17. stava 1. tačke (a) alineja (i), (ii) ili (iii) ili, gdje je primjenjivo, iz člana 17. stav 2.</p> <p><b>Član 22.</b></p> <p>1. U slučaju kretanja energenata u sustavu odloženog plaćanja akcize morem ili unutarnjim vodenim putovima do primatelja koji nije definitivno poznat u trenutku kada pošiljatelj podnosi elektronički dokument iz člana 21. stava 2., nadležna tijela države članice otpreme mogu pošiljatelju dopustiti da u navedenom dokumentu izostavi podatke o primatelju.</p> <p>2. Odmah nakon što su podaci o primatelju poznati, a najkasnije kada kretanje završi, pošiljatelj ih u skladu s postupkom iz člana 21. stava 8. šalje nadležnim tijelima države članice otpreme.</p> <p><b>Član 23.</b></p> <p>Nadležna tijela države članice otpreme mogu, pod uvjetima koje utvrđuje ta država članica, dopustiti da pošiljatelj razdvoji kretanje energenata u sustavu odgode plaćanja akcize u dva ili više kretanja, ako:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. se ukupna količina akcizne robe ne mijenja;</li><li>2. se razdvajanje obavlja na području države članice koja dopušta takav postupak;</li><li>3. su nadležna tijela te države članice obaviještena o mjestu razdavajnja kretanja.</li></ol> <p>Države članice obavještavaju Komisiju ako dopuštaju odvajanje kretanja na njihovom području te pod kojim uslovima. Komisija o tome obavještava ostale države članice.</p> <p><b>Član 24.</b></p> <p>1. Po primanju akcizne robe na bilo kojem mjestu odredišta iz člana 17. stav 1. tačke (a) alineja (i) (ii) ili (iv) ili člana 17. stava 2., primatelj nadležnim tijelima države članice bez odlaganja, a najkasnije petog radnog dana nakon završetka kretanja, osim u posebno opravdanim</p>				
--	--	--	--	--

<p>slučajevima, podnosi potvrdu o primitku (dalje u tekstu: „potvrda o primitku“) koristeći računalni sistem.</p> <p>2. Nadležna tijela države članice odredišta utvrđuju postupke za podnošenje potvrde o primitku od strane primatelja iz člana 12. stava 1.</p> <p>3. Nadležna tijela države članice odredišta vrše elektroničku provjeru podataka u potvrdi o primitku.</p> <p>Ako podaci nisu ispravni o tome se bez odlaganja obavješćuje pošiljatelj.</p> <p>Ako su podaci ispravni, nadležna tijela države članice odredišta primatelju potvrđuju primitak potvrde o primitku i šalju ga nadležnim tijelima države članice otpreme.</p> <p>4. Nadležna tijela države članice otpreme prosljeđuju potvrdu o primitku pošiljatelju. Kada se mjesto otpreme i mjesto odredišta nalaze u istoj državi članici, nadležna tijela te države članice prosljeđuju potvrdu o primitku neposredno pošiljatelju.</p> <p><b>Član 25.</b></p> <p>1. U slučajevima iz člana 17. stava 1. tačke (a) alineje (iii) te gdje je primjenjivo, člana 17. stava 1. tačke (b) ove Direktive, nadležna tijela države članice izvoza ispostavljaju potvrdu o izvozu temeljem ovjere izlazne carinarnice kako je propisano u članu 793. stavu 2. Regulative Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. jula 1993. o utvrđivanju odredaba za sprovođenje Regulative Savjeta (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice ili carinarnice kod koje se obavljaju formalnosti iz člana 3. stava 2. ove Direktive, kojom se potvrđuje da je akcizna roba napustila područje Zajednice.</p> <p>2. Nadležna tijela države članice izvoza vrše elektroničku provjeru podataka koji se temelje na ovjeri iz stava 1. Nakon što su ti podaci provjereni i u slučaju kada država članica otpreme nije država članica izvoza, nadležna tijela države članice izvoza šalju potvrdu o izvozu nadležnim tijelima države članice otpreme.</p> <p>3. Nadležna tijela države članice otpreme prosljeđuju potvrdu o izvozu pošiljatelju.</p> <p><b>Član 26.</b></p>				
--	--	--	--	--

<p>1. Izuzetno od člana 21. stava 1., kada je računalni sustav nedostupan u državi članici otpreme, pošiljatelj može započeti kretanje akcizne robe u sistemu odloženog plaćanja akcize ako:</p> <p>(a) robu prati papirnati dokument, koji sadrži iste podatke kao i nacrt elektroničkog akciznog dokumenta iz člana 21. stava 2.;</p> <p>(b) obavijesti o tome nadležna tijela države otpreme prije početka kretanja.</p> <p>Država članica otpreme može prije početka kretanja zahtijevati i presliku dokumenta iz tačke (a), provjeru podataka iz te preslike te, ako je za nedostupnost odgovoran pošiljatelj, odgovarajuće informacije o razlozima nedostupnosti.</p> <p>2. Kada računalni sustav postane dostupan, pošiljatelj podnosi nacrt elektroničkog akciznog dokumenta u skladu s članom 21. stavom 2. Kada su podaci u elektroničkom akciznom dokumentu potvrđeni u skladu s članom 21. stavom 3., taj dokument zamjenjuje papirnati dokument iz stava 1. tačke (a) ovog člana. Član 21. stavovi 4. i 5. i članovi 24. i 25. primjenjuju se <i>mutatis mutandis</i>.</p> <p>3. Dok podaci u elektroničkom trošarinskom dokumenta nisu potvrđeni, smatra se da se kretanje odvija u sistemu odloženog plaćanja akcize uz primjenu papirnatog dokumenta iz stava 1. tačke (a).</p> <p>4. Pošiljalac je dužan čuvati presliku papirnatog dokumenta iz stava 1. tačke (a) u svojoj evidenciji.</p> <p>5. Kada računalni sustav nije dostupan u državi članici otpreme, pošiljatelj šalje informacije iz člana 21. stava 8. ili člana 23. drugim sredstvima komunikacije. U tom smislu, pošiljatelj također obavješćuje nadležna tijela države članice otpreme prije promjene odredišta ili razdvajanja kretanja. Stavovi 2. do 4. ovog člana primjenjuju se <i>mutatis mutandis</i>.</p> <p><b>Član 27.</b></p> <p>1. Ako u slučajevima iz člana 17. stava 1. tačke (a) alineja (i), (ii) i (iv), člana 17. stava 1. tačke (b) i člana 17. stava 2. nije moguće podnijeti potvrdu o primitku iz člana 24. stava 1. na završetku kretanja u roku navedenom u tom članu, zbog što je računalni sustav nedostupan u</p>				
---	--	--	--	--

<p>državi članici odredišta ili zbog što, u slučaju iz člana 26. stava 1., još nisu provedeni postupci iz člana 26. stava 2., primatelj podnosi nadležnim tijelima države članice odredišta, osim u posebno opravdanim slučajevima, papirnati dokument koji sadrži iste podatke kao potvrda o primitku i potvrđuje da je kretanje završilo.</p> <p>Osim u slučajevima kada primatelj može u kratkom roku putem računalnog sustava podnijeti potvrdu o primitku iz člana 24. stava 1 ili u posebno opravdanim slučajevima, nadležna tijela države članice odredišta šalju presliku papirnato dokumenta iz prvog podstava nadležnim tijelima države članice otpreme, koja ga prosljeđuju pošiljatelju ili ga drže dostupnim za pošiljatelja.</p> <p>Kada računalni sustav postane dostupan u državi članici odredišta ili kada su provedeni postupci iz člana 26. stava 2., primatelj podnosi potvrdu o primitku u skladu s članom 24. stavom 1. Tačke 3. i 4. člana 24. primjenjuju se <i>mutatis mutandis</i>.</p> <p>2. Ako u slučaju iz člana 17. stava 1. tačke (a) alineje (iii) nije moguće ispostaviti potvrdu o izvozu iz člana 25. stava 1. na završetku kretanja akcizne robe, zbog što računalni sustav nije dostupan u državi članici izvoza ili zbog što, u slučaju iz člana 26. stava 1., još nisu provedeni postupci iz člana 26. stava 2., nadležna tijela države članice izvoza šalju nadležnim tijelima države članice otpreme papirnati dokument koji sadrži iste podatke kao potvrda o izvozu i potvrđuje da je kretanje završilo, osim kada je potvrdu o izvozu iz člana 25. stava 1. moguće ispostaviti u kratkom roku putem računalnog sustava ili u posebno opravdanim slučajevima.</p> <p>Nadležna tijela države članice otpreme prosljeđuju pošiljatelju kopiju papirnato dokumenta iz prvog podstava ili ga drže dostupnim za pošiljatelja.</p> <p>Kada računalni sustav postane dostupan u državi članici izvoza ili kada su provedeni postupci iz člana 26. stava 2., nadležna tijela države članice izvoza šalju potvrdu o izvozu u skladu s članom 25. stavom 1. Tačke 2. i 3. člana 25. primjenjuju se <i>mutatis mutandis</i>.</p> <p><b>Član 28.</b></p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje član 27., potvrda o primitku iz člana 24.</p>				
---	--	--	--	--

<p>stava 1. ili potvrda o izvozu iz člana 25. stava 1. predstavlja dokaz da je kretanje akcizne robe završeno u skladu s članom 20. stavom 2.</p> <p>2. Izuzetno od odredaba stava 1., kada ne postoji potvrda o primitku ili potvrda o izvozu zbog koji su različiti od onih navedenih u članu 27., može se dostaviti i drugi dokaz o završetku kretanja akcizne robe u sistemu odloženog plaćanja akcize, koji u slučajevima iz člana 17. stava 1. tačke (a) alineje (i), (ii) i (iv), člana 17. stava 1. tačke (b) i člana 17. stava 2. ovjeravaju nadležna tijela države članice odredišta i koji se temelji na odgovarajućem dokazu da je otpremljena akcizna roba isporučena u navedeno mjesto odredišta, ili koji u slučaju iz člana 17. stava 1. tačke (a) alineje (i) ovjeravaju nadležna tijela države članice u kojoj se nalazi izlazni carinarnica i koji potvrđuje da je akcizna roba napustila područje Zajednice.</p> <p>Dokument koji podnosi primalac i koji sadrži iste podatke kao i potvrda o primitku ili potvrda o izvozu, smatra se odgovarajućim dokazom u smislu prvog podstava.</p> <p>U slučaju kada prihvate odgovarajuće dokaze nadležna tijela države članice otpreme će koristeći računalni sustav potvrditi da je kretanje završeno.</p> <p><b>Član 29.</b></p> <p>1. Komisija u skladu s postupkom iz člana 43. stava 2. donosi mjere kako bi se utvrdila:</p> <p>(a) struktura i sadržaj poruka koje se razmjenjuju u smislu članaka 21. do 25. između osoba i nadležnih tijela koja su uključena u kretanje akcizne robe u sistemu odloženog plaćanja akcize;</p> <p>(b) pravila i postupke razmjene poruka iz tačke (a);</p> <p>(c) struktura papirnatih dokumenata iz članova 26. i 27.</p> <p>2. Svaka država članica utvrđuje okolnosti u kojima se smatra da računalni sustav nije dostupan te pravila i postupke u skladu s kojima treba postupati u tim okolnostima, u smislu članova 26. i 27. te u skladu s njima.</p> <p><b>Član 30.</b></p> <p>Države članice mogu utvrditi pojednostavnjene postupke za kretanja akcizne robe u sistemu odloženog plaćanja akcize koja se u cijelosti</p>				
--	--	--	--	--



<p>odvijaju na njihovom području, uključujući mogućnost odstupanja od potrebe za elektroničkim nadzorom takvih kretanja.</p> <p><b>Član 31.</b> Na bazi sporazuma i u skladu s uslovima koje utvrde sve države članice uključene u kretanje, mogu se utvrditi pojednostavnjeni postupci za česta i redovita kretanja akcizne robe u sistemu odloženog plaćanja akcize koja se odvijaju na području dvije ili više država članica.</p> <p>Ova odredba uključuje kretanja fiksnim cjevovodima.</p>				
<p><b>Član 32</b></p> <p>1. Za akciznu robu koju nabavljaju fizička lica za sopstvenu upotrebu i same ju prevoze iz jedne države članice u drugu, akciza se ubire samo u državi članici gdje je roba nabavljena.</p> <p>2. Za utvrđivanje je li akcizna roba iz stava 1. namijenjena vlastitoj upotrebi fizičkog lica, države članice u obzir uzimaju najmanje sljedeće:</p> <p>(a) komercijalni status vlasnika akcizne robe i njegove razloge za raspolaganje njome;</p> <p>(b) mjesto gdje se nalazi akcizna roba i prema potrebi korišten način prevoza;</p> <p>(c) bilo kakvu dokumentaciju, koja se odnosi na carinsku robu;</p> <p>(d) prirodu akcizne robe;</p> <p>(e) količinu akcizne robe.</p> <p>3. U smislu primjene stava 2. tačke (e) države članice mogu utvrditi okvirne količine međutim samo u smislu smjernica. Te okvirne količine ne smiju biti niže od:</p> <p>(a) za proizvode od duvana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cigarete: 800 komada,</li> <li>- cigarilosi (cigare koje ne teže više od 3 g po komadu): 400 komada,</li> <li>- cigare: 200 komada,</li> <li>- duvan za pušenje: 1,0 kg;</li> </ul> <p>(b) za alkoholna pića:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- žestoka alkoholna pića: 10 l,</li> <li>- međuproizvodi: 20 l,</li> </ul>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 7 Uredbe o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine ("Sl. list CG", br. 20/15)</p>	

<p>- vino: 90 l (uključujući najviše 60 l pjenušavog vina), - pivo: 110 l.</p> <p>4. Države članice mogu i utvrditi nastanak obaveze plaćanja akcize u državi članici upotrebi za nabavu mineralnog ulja koje je već pušteno u upotrebu u drugoj državi članici, ako takve proizvode na neuobičajen način prevozi fizička osoba ili bilo tko drugi u njeno ime. U smislu ovog stava „neuobičajen prevoz“ označava svaki prevoz goriva, osim prevoza u rezervoarima vozila ili u odgovarajućim kanistrima za rezervno gorivo i prevoz tekućih proizvoda za grijanje, osim prevoza u cisternama, koje se koriste u ime lica koja obavlja tu gospodarsku djelatnost.</p>				
<p><b>Član 33.</b></p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje član 36. stav 1., kada se akcizna roba koja je već puštena u potrošnju u jednoj državi članici drži u komercijalne svrhe u drugoj državi članici kako bi se isporučila ili u njoj koristila, obveza obračunavanja akcize nastaje u toj drugoj državi članici. U smislu ovog člana, „držanje u komercijalne svrhe“ označava držanje akcizne robe od strane osobe koja nije fizička osoba ili od strane fizičke osobe koja ih ne drži za ličnu upotrebu niti je prevozi sama, u skladu s članom 32.</p> <p>2. Primjenjuju se oni uslovi za obavezu obračunavanja i stope akcize koji se primjenjuju na dan nastanka obaveze obračunavanja akcize u toj drugoj državi članici.</p> <p>3. Obveznik plaćanja akcize za koju je nastala obaveza obračuna je, vezano uz slučajeve iz stava 1., osoba koja isporučuje ili drži robu za isporuku, ili osoba kojoj se roba isporučuje u drugu državu članicu.</p> <p>4. Ne dovodeći u pitanje član 38., kada se akcizna roba koja je već puštena u potrošnju u jednoj državi članici kreće unutar Zajednice u komercijalne svrhe, ne smatra se držanjem u te svrhe sve dok ne stigne u državu članicu odredišta, pod uslovom da se kretanje sprovodi u skladu s formalnostima iz člana 34.</p> <p>5. Akcizna roba koja se drži na plovilu koje plovi morskim prijelazima ili u vazduhoplovu koji leti između dvije države članice, ali nije na raspolaganju za prodaju kad se plovilo ili vazduhoplov nalazi na</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprijmjenjivo</p>		

<p>području jedne od tih država članica, ne smatra se držanjem u komercijalne svrhe u toj državi članici.</p> <p>6. Akciza se, na zahtjev, vraća ili otpušta u državi članici gdje se dogodilo puštanje u potrošnju, ako nadležna tijela druge države članice ustanove da je obaveza obračunavanja akcize nastala i da je prikupljena u toj državi članici.</p> <p><b>Član 34.</b></p> <p>1. U slučajevima iz člana 33. stava 1., akcizna se roba kreće između područja država članica uz primjenu pratećeg dokumenta koji sadrži sve bitne podatke iz dokumenta iz člana 21. stava 1. Komisija u skladu s postupkom iz člana 43. stava 2. donosi mjere za utvrđivanje oblika i sadržaja pratećeg dokumenta.</p> <p>2. Osobe iz člana 33. stava 3. moraju udovoljiti sljedećim zahtjevima:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) prije otpreme robe, podnijeti izjavu nadležnim tijelima države članice odredišta i jamčiti plaćanje akcize;</li><li>(b) platiti akcizu države članice odredišta u skladu s postupkom utvrđenim u toj državi članici;</li><li>(c) dopustiti preglede na temelju kojih nadležna tijela države članice odredišta mogu ustanoviti je li akcizna roba stvarno primljena i je li obračunata akciza na njih plaćena.</li></ul> <p>Država članica odredišta može, u slučajevima i pod uslovima koje sama utvrdi, pojednostaviti zahtjeve iz tačke (a) ili odobriti odstupanje od njih. U tom slučaju, obavještava se Komisiju koja o tome obavještava druge države članice.</p> <p><b>Član 35.</b></p> <p>1. Kada se akcizna roba koja je već puštena u potrošnju u državi članici kreće na mjesto odredišta u toj državi članici preko područja druge države članice, primjenjuju se sljedeći zahtjevi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) takvo kretanje odvija se uz primjenu pratećeg dokumenta iz člana 34. stava 1. i prema odgovarajućem planu puta;</li><li>(b) pošiljatelj, prije otpreme akcizne robe, nadležnim tijelima dostavlja izjavu o mjestu otpreme;</li><li>(c) primatelj potvrđuje primitak robe u skladu s pravilima koja utvrđuju nadležna tijela na mjestu odredišta;</li></ul>				
--	--	--	--	--

(d) pošiljatelj i primatelj dopuštaju sve preglede koji njihovim nadležnim tijelima omogućuju da utvrde je li roba stvarno primljena.  
2. Kada se akcizna roba često i redovno kreće pod uslovima iz stava 1., države članice uključene u kretanje mogu prema zajedničkom dogovoru i u skladu s uslovima koje utvrđuju same, pojednostaviti zahtjeve iz stava 1.

### **Član 36**

1. Za carinsku robu koja je već stavljena u upotrebu u jednoj državi članici, a kupi je osoba koja nije ovlašćeni upravitelj akciznog skladišta ili registrovani primalac koji ima sjedište u drugoj državi članici i ne obavlja samostalne privredne djelatnosti, te je prodavač ili neko u njegovo ime neposredno ili posredno pošalje ili preveze u drugu državu članicu, obvezno je plaćanje akcize u državi članici odredišta.

U smislu ovog člana „država članica odredišta“ označava državu članicu u koju pošiljka dopijeva ili državu prevoza.

2. U slučaju iz stava 1. obaveza plaćanja akcize nastaje u državi članici odredišta kod isporuke akcizne robe. Poštuju se one obaveze plaćanje i stope akcize, koje se primjenjuju na dan nastanka obaveze za plaćanje akcize.

Akciza se plaća u skladu s postupkom koji utvrđuje država članica odredišta.

3. Obveznik plaćanja akcize u državi članici odredišta je trgovac.

Međutim, država članica odredišta može utvrditi da je obveznik poreski zastupnik sa sjedištem u državi članici odredišta, što potvrđuju nadležna tijela te države članice ili, kad trgovac ne poštuje odredbe iz stava 4. tačke (a), primalac akcizne robe.

4. Trgovac ili poreski zastupnik postupaju u skladu sa sljedećim zahtjevima:

(a) prije nego što pošalje carinsku robu, prijavljuje ju i jamči plaćanje akcize kod za to utvrđene nadležne službe i pod uslovima koje utvrđuje država članica odredišta;

(b) plaća akcizu kod službe iz tačke (a) nakon isporuke akcizne robe;

(c) vodi evidenciju isporučene robe.

<p>Predmetne države članice mogu u skladu s uslovima koje utvrde, na temelju dvostranih sporazuma pojednostaviti te zahtjeve.</p> <p>5. U slučaju iz stava 1., akciza ubrana u prvoj državi članici se na zahtjev trgovca vraća, ako trgovac ili njegov poreski zastupnik postupi u skladu s postupkom iz stava 4.</p> <p>6. Države članice mogu utvrditi posebna pravila za primjenu stavova 1. do 5. za akcize koje su obuhvaćene posebnim nacionalnim sistemom distribucije.</p> <p><b>Član 37.</b></p> <p>1. U situacijama iz člana 33. stava 1. i člana 36. stava 1., u slučaju potpunog uništenja ili nepovratnog gubitka akcizne robe tijekom njenog prevoza u državu članicu koja nije država članica u kojoj je bila stavljena u potrošnju, kao posljedica stvarne prirode robe ili nepredvidivih okolnosti ili više sile ili kao posljedica ovlaštenja nadležnih tijela te države članice, u toj državi članici ne nastaje obaveza obračunavanja akcize.</p> <p>U slučaju potpunog uništenja ili nepovratnog gubitka akcizne robe, potrebno je dostaviti odgovarajući dokaz nadležnim tijelima države članice u kojoj je došlo do potpunog uništenja ili nepovratnog gubitka predmetne akcizne robe ili, ako nije moguće ustanoviti gdje se gubitak dogodio, u državi članici u kojoj je gubitak otkriven.</p> <p>Jemstvo položeno u skladu s članom 34. stavom 2. tačkom (a) ili članom 36. stavom 4. tačkom (a) se otpušta.</p> <p>2. Svaka država članica utvrđuje svoja pravila i uslove u skladu s kojima se utvrđuju gubici iz stava 1.</p> <p><b>Član 38.</b></p> <p>1. Ako je tokom kretanja akcizne robe u skladu s članom 33. stavom 1. ili članom 36. stavom 1. došlo do nepravilnosti u državi članici koja nije država članica u kojoj je ta roba puštena u potrošnju, obaveza obračunavanja akcize nastaje u državi članici u kojoj je došlo do nepravilnosti.</p> <p>2. Ako je tokom kretanja akcizne robe u skladu s članom 33. stavom 1. ili članom 36. stavom 1. otkrivena nepravilnost u državi članici koja nije država članica u kojoj je ta roba puštena u potrošnju, i nije</p>				
--	--	--	--	--

<p>         moguće utvrditi gdje je do nepravilnosti došlo, smatra se da je do nepravilnost došlo i da obveza obračunavanja akcize nastaje u državi članici gdje je nepravilnost otkrivena.       </p> <p>         Međutim ako se prije isteka tri godine od datuma kupovine akcizne robe ustanovi u kojoj državi članici je stvarno došlo do nepravilnosti, primjenjuju se odredbe iz stava 1.       </p> <p>         3. Obavezu plaćanja akcize ima osoba koja je jemčila njeno plaćanje u skladu s članom 34. stavom 2. tačkom (a) ili članom 36. stavom 4. tačkom(a) i bilo koja osoba koja je učestvovala u nepravilnosti.       </p> <p>         Nadležna tijela države članice u kojoj je akcizna roba puštena u potrošnju, na zahtjev, vraćaju ili otpuštaju akcizu, ako je ona ubrana u državi članici u kojoj je do nepravilnosti došlo ili je otkrivena. Nadležna tijela države članice odredišta otpuštaju jemstvo položeno u skladu s članom 34. stavom 2. tačkom (a) ili članom 36. stavom 4. tačkom (a).       </p> <p>         4. U smislu ovog člana, „nepravilnost“ označava okolnosti tokom kretanja akcizne robe iz člana 33. stava 1. ili člana 36. stava 1., koje nisu obuhvaćene članom 37. zbog kojih se kretanje, ili dio kretanja akcizne robe nije odgovarajuće završio.       </p>				
<p> <b>Član 39</b> </p> <p>         1. Ne dovodeći u pitanje član 7. stav 1. države članice mogu zahtijevati da se akcizna roba u trenutku njenog stavljanja u upotrebu na njihovom području ili u slučajevima iz prvog podstava člana 33. stava 1. i člana 36. stava 1., kad uđe na njihovo područje, označi poreskim markicama ili nacionalnim identifikacionim markicama, koje se primjenjuju u fiskalne svrhe.       </p> <p>         2. Svaka država članica, koja zahtijeva upotrebu poreskih markica ili nacionalnih identifikacijskih markica iz stava 1., mora ih staviti na raspolaganje ovlaštenim upraviteljima akciznih skladišta drugih država članica. Međutim, svaka država članica može zahtijevati, da se te markice stave na raspolaganje poreskim zastupnicima koje su ovlastila nadležna tijela te države članice.       </p> <p>         3. Ne dovodeći u pitanje bilo kakve odredbe koje mogu utvrditi države članice kako bi osigurale pravilno provođenje ovog člana i       </p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>         Potpuno usklađeno članom 57 Zakona o akcizama akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br. 76/08, 28/12, 38/13 i 45/14)       </p>	

<p>spriječile utaju, izbjegavanje ili zloupotrebu, države članice osiguravaju da porezne markice ili nacionalne identifikacijske markice iz stava 1. ne predstavljaju ograničenje slobodnom kretanju akcizne robe.</p> <p>Kad je akcizna roba označena takvim markicama, država članica koja ih je izdala, vraća svaki iznos koji je plaćen ili zajamčen za dobivanje tih markica, izuzevši troškove izdavanja, ako je obaveza plaćanja akcize nastala i akciza je ubrana u drugoj državi članici.</p> <p>Međutim, država članica koja je izdala te markice može utvrditi da za povrat plaćenog ili zajamčenog iznosa treba dostaviti zadovoljavajući dokaz svojim nadležnim tijelima da su te markice uklonjene ili uništene.</p> <p>4. Porezne markice ili nacionalne identifikacijske markice iz stava 1. vrijede u državi članici koja ih je izdala. Međutim, države članice te markice mogu međusobno priznati.</p>				
<p><b>Član 40</b></p> <p>1. Države članice mogu male proizvođače vina izuzeti od zahtjeva iz Poglavlja III. i IV. te drugih zahtjeva vezanih uz kretanje i nadzor. Ako ti mali proizvođači vina sami obavljaju transakcije unutar Zajednice, oni o tome obavještavaju svoja nadležna tijela i postupaju u skladu sa zahtjevima Regulative Komisije (EZ) br. 884/2001 od 24. aprila 2001. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu vezano uz dokumentaciju koja prati prevoz vina i vinskih proizvoda i evidencije, koje se vode u vinskom sektoru 1.</p> <p>2. Kad su mali proizvođači vina izuzeti od zahtjeva u skladu sa stavom 1., primalac obavještava nadležna tijela države članice odredišta o primljenim pošiljkama dokumentom propisanim prema Regulativi (EZ) br. 84/2001 ili upućivanjem na njega.</p> <p>3. U smislu ovog člana pojam „mali proizvođači vina“ označava lica koje proizvode prosječno manje od 1 000 hl vina godišnje.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 45 Zakona o akcizama (akcizama („SI list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12,38/13 i 45/14) u dijelu koji se odnosi na način plaćanja strane malih proizvođača, kao i gornju granicu alkoholnih pića za sopstvenu upotrebu. Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji će regulisati</p>	<p>IV kvartal 2018</p>

			način plaćanja akcize od strane malih proizvođača, kao i gornju granicu alkoholnih pića za sopstvenu upotrebu	
<b>Čl. 41-42</b>	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
<b>Čl. 43-47</b>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<b>Član 48.</b> 1. Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 1. Januara 2010., koji se primjenjuju počevši od 1. aprila 2010. One Komisiji odmah šalju tekstove tih zakona i drugih propisa te korelacijsku tablicu između navedenih propisa i ove Direktive. Kada države članice donose te mjere, one prilikom njihove službene objave sadržavaju uputstva na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputstva. Načine tog upućivanja utvrđuju države članice. 2. Države članice obavještavaju Komisiju o tekstu glavnih odredaba nacionalnog prava, donesenih u području koje obuhvata ova Direktiva.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprijmljivo		
<b>Čl. 49-50</b>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<b>Direktiva 2011/64/EZ</b>				
<b>Član 1</b> Ovom se Direktivom utvrđuju opšta načela za usklađivanje strukture i stopa akcize koju države članice primjenjuju na duvanske proizvode. <b>Član 2</b> 1. Za potrebe ove Direktive, prerađeni duvan označava: (a) cigarete; (b) cigare i cigarilose; (c) duvan za pušenje: (i) fino rezani duvan za cigarete za savijanje;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 46 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br. 76/08, 28/12, 38/13 i 45/14)	



<p>(ii) drugi duvan za pušenje.</p> <p>2. Proizvodi koji se u cjelosti ili djelimično sastaje od materija koje nisu duvan ali koji u svakom drugom pogledu ispunjavaju kriterijume definisane u članu 3 ili članu 5, stav (1) se tretiraju kao cigarete i duvan za pušenje.</p> <p>Izuzetno od prvog pod-stava, proizvodi koji ne sadrže duvan i koriste se isključivo za medicinske svrhe se ne tretiraju kao prerađeni duvan.</p> <p>Izuzetno od važećih odredi u Uniji, definicije iz stava 2 ovog člana i članova 3, 4, i 5 ne dovode u pitanje izbor sistema ili nivo oporezivanja koji se primjenjuje na različite grupe proizvoda iz ovih članova.</p>				
<p><b>Član 3</b></p> <p>1. Za potrebe ove Direktive, cigarete označavaju:</p> <p>(a) svitke duvana koji se mogu pušiti takvi kakvi su i ne svrstavaju se u cigare i cigarilose u smislu člana 4, stav (1).</p> <p>(b) svitke duvana, koji se na jednostavan, neindustrijski način stavljaju u papirne tube za cigarete;</p> <p>(c) svitke duvana, koji se na jednostavan, neindustrijski način savijaju u papir za cigareta.</p> <p>2. Za potrebe akciznih dažbina, svitkom duvana iz stava 1 smatra se da predstavlja dvije cigarete čija je dužina bez filtera, ili muštikle duža od 8 cm, ali nije duža od 11 cm; tri cigarete koje su bez filtera, odnosno muštikle duže od 11 cm, ali nijesu duže od 14 cm, i tako redom.</p> <p><b>Član 4</b></p> <p>1. Za potrebe ove Direktive, za cigare ili cigarilose se smatraju sledeći proizvodi ukoliko se mogu i, s obzirom na njihova svojstva i uobičajena očekivanja potrošača, ukoliko su isključivo namijenjeni za pušenje takvi kavi su:</p> <p>(a) Svitci duvana sa spoljnim omotačem od prirodnog duvana;</p> <p>(b) Svitci duvana sa punjenjem od smješe izrezane na trake i sa spoljnim omotačem uobičajene boje cigara, od rekonstruisanog duvana, koji u potpunosti pokriva proizvod,</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članovima 47-49 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14)</p>	

<p>a zavisno od slučaja i filter ali u slučaju cigara sa muštiklom ne i muštiklu, čija je jedinična težina bez filtera ili muštikle veća od 2,3 grama i nije veća od 10 grama i čiji obim je najmanje 34mm.</p> <p>3. 3. Proizvodi koji se sastoje djelimično od materija koje nisu duvan, ali koji po drugom osnovu ispunjavaju kriterijume dafinisane u stavu 1 se tretiraju kao cigare i cigarilosi.</p>				
<p><b>Član 4</b></p> <p>2. Odstupajući od stava 1, sledeći pod-stav može da nastavi da se primjenjuje u Njemačkoj i Mađarskoj do 31. decembra 2014. Za cigare ili cigarilose se smatraju sledeći proizvodi ukoliko se mogu pušiti takvi kavi su:</p> <p>(a) Svitci duvana u cjelini izrađeni od prirodnog duvana;</p> <p>(b) Svitci duvana sa spoljnim omotačem od prirodnog duvana;</p> <p>(c) Svitci duvana sa punjenjem od smješe izrezane na trake i sa spoljnim omotačem uobičajene boje cigara koji u potpunosti pokriva proizvod, a zavisno od slučaja i filter ali u slučaju cigara sa muštiklom ne i muštiklu, i sa spoljnim omotačem, gdje su i jedan i drugi od rekonstruisanog duvana, čija je jedinična težina bez filtera ili muštikle veća od 1,2 grama i gdje je omotač savijen u spiralu pod oštrim uglom od najmanje 30° u odnosu na uzdužnu osu cigara;</p> <p>(d) Svitci duvana sa punjenjem od smješe izrezane na trake i sa spoljnim omotačem uobičajene boje cigara, od rekonstruisanog duvana, koji u potpunosti pokriva proizvod, a zavisno od slučaja i filter ali u slučaju cigara sa muštiklom ne i muštiklu, čija je jedinična težina bez filtera ili muštikle veća od 2,3 grama i čiji obim je najmanje 34mm.;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p><b>Član 5</b></p> <p>1. Za potrebe ove Direktive, duvan za pušenje označava:</p> <p>(a) duvan koji je rezan ili drugačije siječen, savijen ili stisnut u komade i koji se može pušiti bez dalje industrijske obrade;</p> <p>(b) otpatke od duvana koji su stavljeni u maloprodaju a koji nisu svrstani pod član 3 i član 4 stav (1) i koji se mogu pušiti. Za potrebe ovog člana otpacima od duvana se smatraju ostaci</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 49 Zakona o akcizama („SI list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14)</p>	

<p>od listova duvana i nusproizvodi dobijeni obradom ili preradom duvanskih proizvoda.</p> <p>2. Duvan za pušenje u kome više od 25% težine djelića duvana ima šriinu koja je manja od 1,5 milimetara se smatra fino rezanim duvanom za cigarete za savijanje.</p> <p>Države članice mogu smatrati fino rezanim duvanom za cigarete za savijanje i duvan za pušenje u kome više od 25% težine djelića duvana ima šriinu koja je 1,5 milimetara ili više i koji se prodaje ili koji namjerava da se prodaje za cigarete za savijanje.</p>				
<p><b>Član 6</b> Fizičko ili pravno lice s poslovnim nastanom u Uniji koja prerađuje duvan u duvanske proizvode namijenjene prodaji na malo smatra se proizvođačem.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija nije predmet regulisanja ovog zakona</p>	
<p><b>Član 7</b> 1. Na cigarete proizvedene u Uniji i cigarete uvezene iz trećih zemalja primjenjuje se akciza ad valorem izračunata na temelju najveće maloprodajne cijene, uključujući carinske pristojbe, te također posebna akciza izračunata po jedinici proizvoda. Bez obzira na prvi podstav, države članice mogu izuzeti carinske pristojbe iz osnovice za izračun akcize ad valorem na cigarete. 2. Postotak akcize ad valorem i iznos posebne akcize moraju biti jednaki za sve cigarete. 3. U konačnoj fazi usklađivanja struktura u svim je državama članicama za cigarete potrebno utvrditi isti omjer između posebne akcize i zbroja akcize ad valorem i poreza na promet, i to na način da raspon maloprodajnih cijena pošteno odražava razliku između prodajnih cijena proizvođača. 4. Po potrebi akciza na cigarete može sadržavati minimalno porezno opterećenje pod uslovom da se strogo poštuju miješana struktura poreza i raspon posebne komponente akcize kako je utvrđeno članom 8.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 50 st. 1 i 2 Zakona o akcizama („SI list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14)</p>	
<p><b>Član 8</b> 1. Postotak posebne komponente akcize u iznosu ukupnog poreskog opterećenja na cigarete utvrđuje se na osnovu ponderisane</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članovima 50-50b Zakona o akcizama</p>	<p>Nakon ulaska u EU</p>

<p>prosječne maloprodajne cijene.</p> <p>2. Ponderisana prosječna maloprodajna cijena računa se na osnovu ukupne vrijednosti svih cigareta stavljenih u promet, koja se temelji na maloprodajnoj cijeni, uključno sa svim porezima, podijeljenoj s ukupnom količinom cigareta stavljenih u promet. Utvrđuje se najkasnije do 1. marta svake godine na temelju podataka o svim cigaretama stavljenima u promet tijekom prethodne kalendarske godine.</p> <p>3. Do 31. decembra 2013. posebna komponenta akcize ne smije biti niža od 5 %, niti viša od 76,5 % iznosa ukupnog poreskog opterećenja koje čine sljedeći iznosi:</p> <p>(a) posebna akciza;</p> <p>(b) akciza ad valorem i porez na dodanu vrijednost (PDV) koji se obračunavaju na ponderisanu prosječnu maloprodajnu cijenu.</p> <p>4. Od 1. januara 2014. posebna komponenta akcize na cigarete ne smije biti niža od 7,5 %, niti viša od 76,5 % iznosa ukupnog poreskog opterećenja koje čine sljedeći iznosi:</p> <p>(a) posebna akciza;</p> <p>(b) akciza ad valorem i PDV koji se obračunavaju na ponderisanu prosječnu maloprodajnu cijenu.</p> <p>5. Odstupajući od stavova 3. i 4., ako u državi članici dođe do promjene ponderisane prosječne maloprodajne cijene cigareta, a time i do smanjenja posebne komponente akcize, izražene kao postotak ukupnog poreskog opterećenja, ispod postotka od 5 % ili 7,5 %, u zavisnosti od slučaja, ili do njenoga povećanja iznad 76,5 % ukupnog poreskog opterećenja, odnosna država članica ne mora uskladiti iznos posebne akcize do 1. januara druge godine nakon godine u kojoj je nastala promjena.</p> <p>6. U skladu sa stavovima 3., 4. i 5. ovoga člana, i članom 7. stavom 1. podstavom drugim, države članice mogu naplaćivati minimalnu akcizu na cigarete.</p>			<p>(„SI list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14) u dijelu koji se odnosi na visinu akcize na cigarete, što će se usklađivati postepeno.</p> <p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona o akcizama, koji će se donijeti nakon obavljenih pregovora sa EK u vezi s određivanjem prelaznog perioda za utvrđivanje visine akciza na cigarete.</p>	
<p><b>Član 9</b></p> <p>1. Države članice primjenjuju na cigarete minimalne poreze na potrošnju cigarete u skladu s pravilima iz ovoga Poglavlja.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 50 Zakona o akcizama („SI list</p>	

<p>2. Stav 1. primjenjuju se na poreze koji se u skladu s ovim Poglavljem obračunavaju za cigarete i koji uključuju:</p> <p>(a) posebnu akcizu po jedinici proizvoda;</p> <p>(b) akcizu ad valorem izračunatu na temelju najveće maloprodajne cijene;</p> <p>(c) PDV razmjernan maloprodajnoj cijeni.</p>			<p>RCG“,br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14)</p>	
<p><b>Član 10</b></p> <p>1. Ukupna akciza (posebna akciza i akciza ad valorem bez PDV-a) na cigarete iznosi barem 57 % ponderisane prosječne maloprodajne cijene cigareta stavljenih u promet. Akciza ne smije biti niža od 64 EUR za 1 000 komada cigareta, bez obzira na ponderisanu prosječnu maloprodajnu cijenu.</p> <p>Međutim, države članice koje naplaćuju akcizu od barem 101 EUR za 1 000 komada cigareta na temelju ponderisane prosječne maloprodajne cijene ne moraju ispuniti zahtjev od 57 % iz prvoga podstava.</p> <p>2. Od 1. januara 2014. ukupna akciza na cigarete iznosi barem 60 % ponderisane prosječne maloprodajne cijene cigareta stavljenih u promet. Akciza ne smije biti niža od 90 EUR za 1 000 komada cigareta, bez obzira na ponderisanu prosječnu maloprodajnu cijenu. Međutim, države članice koje naplaćuju akcizu od barem 115 EUR za 1 000 komada cigareta na temelju ponderisane prosječne maloprodajne cijene ne moraju ispuniti zahtjev od 60 % iz prvoga podstava.</p> <p>Bugarskoj, Estoniji, Grčkoj, Latviji, Litvaniji, Mađarskoj, Poljskoj i Rumuniji odobrava se prijelazno razdoblje do 31. decembra 2017. kako bi ispunile zahtjeve iz prvoga i drugoga podstava.</p> <p>3. Države članice moraju postupno povećavati akcize kako bi ispunile zahtjeve iz stava 2. do datuma navedenih u tom stavu.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 50 st. 3 i 4 Zakona o akcizama („SI list RCG“, br.65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14) u dijelu koji se odnosi na visinu akcize na cigare i cigarelose ,fino rezani duvan i drugi duvan za pušenje.</p> <p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona o akcizama, koji će se donijeti nakon obavljenih pregovora sa EK u vezi s određivanjem prelaznog perioda za utvrđivanje visine akciza na cigarete.</p>	<p>Nakon ulaska u EU</p>
<p><b>Član 11</b></p> <p>1. Ako u državi članici dođe do promjene ponderisane prosječne maloprodajne cijene cigareta, a time i do smanjenja ukupne akcize ispod postotaka navedenih u prvoj rečenici stava 1. i u prvoj rečenici</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno odredbama člana 50b Zakona o akcizama („SI list RCG“,br.</p>	

<p>stava 2. člana 10., odnosno država članica ne mora uskladiti tu akcizu do 1. januara druge godine nakon godine u kojoj je nastala promjena.</p> <p>2. Ako država članica poveća stopu PDV-a na cigarete, može smanjiti ukupnu akcizu do iznosa, izraženog kao postotak ponderisane prosječne maloprodajne cijene, koji je jednak povećanju stope PDV-a, takođe izražene kao postotak ponderisane prosječne maloprodajne cijene, čak i ako takva prilagodba ima za posljedicu smanjenje ukupne akcize ispod visina, izraženih kao postotak ponderisane prosječne maloprodajne cijene, utvrđenih u prvoj rečenici stava 1. i u prvoj rečenici stava 2. člana 10.</p> <p>Međutim, država članica mora ponovno povećati tu akcizu kako bi dosegla te visine do 1. januara druge godine nakon godine u kojoj je došlo do smanjenja.</p>			65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14)	
<p><b>Član 12</b></p> <p>1. Portugal može primjenjivati sniženu stopu koja je do 50 % niža od stope utvrđene u članu 10. na cigarete koje se troše u najudaljenijim regijama Azora i Madeire, a koje proizvode mali proizvođači čija pojedinačna proizvodnja ne premašuje 500 tona godišnje.</p> <p>2. Odstupajući od člana 10., Francuska može u razdoblju od 1. januara 2010. do 31. decembra 2015. i dalje primjenjivati sniženu stopu akcize na cigarete koje se stavljaju u promet u departmanima Korzike do godišnje kvote od 1 200 tona. Snižena stopa iznosi:</p> <p>(a) do 31. decembra 2012. barem 44 % cijene cigareta iz najprodavanije cjenovne kategorije u tim departmanima;</p> <p>(b) od 1. januara 2013. barem 50 % ponderisane prosječne maloprodajne cijene cigareta stavljenih u promet; akciza ne smije biti niža od 88 EUR za 1 000 komada cigareta, bez obzira na ponderisanu prosječnu maloprodajnu cijenu;</p> <p>(c) od 1. januara 2015. barem 57 % ponderisane prosječne maloprodajne cijene cigareta stavljenih u promet; akciza ne smije biti niža od 90 EUR za 1 000 komada cigareta, bez obzira na ponderisanu prosječnu maloprodajnu cijenu.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p><b>Član 13</b></p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno	Potpuno usklađeno	

<p>Sledeće grupe prerađenog duvana proizvedene u Uniji i uveze iz trećih zemalja podliježu minimalnoj akciznoj dažbini u svakoj državi članici na način kako je definisano u članu 14:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) cigare i cigarilosi;</li> <li>(b) fino rezani duvan namijenjen za savijanje za cigarete;</li> <li>(c) drugi duvan za pušenje.</li> </ul>		usklađeno	<p>čl. 46-50 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14 )</p>	
<p><b>Član 14</b></p> <p>1. Države članice primjenjuju akciznu dažbinu koja može biti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) ili <i>ad valorem</i> dažbina obračunata na osnovu maksimalne maloprodajne cijene za svaki proizvod, koju slobodno određuju proizvođači osnovani u Uniji i uvoznici iz trećih zemalja u skladu sa članom 15; ili</li> <li>(b) specifična dažbina izražena kao iznos po kilogramu, ili u slučaju cigara i cigarilosa alternativno za određeni broj komada; ili</li> <li>(c) mješavina obje opcije, kombinovanje <i>ad valorem</i> elementa i specifičnog elementa.</li> </ul> <p>U slučaju kada je akcizna dažbina ili <i>ad valorem</i> ili mješovita, država članica može da utvrdi minimalni iznos akcizne dažbine.</p> <p>2. Iznos ukupne akcizne dažbine (specifična dažbina i/ili <i>ad valorem</i> dažbina bez PDV-a), izražen procentualno, kao iznos po kilogramu ili za određeni broj komada, biće jednak najmanje ekvivalentu stopa ili minimalnim iznosima koji su dati za:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) cigare ili cigarilose: 5% maloprodajne cijene uključujući sve poreze ili EUR 12 za 1.000 komada ili po kilogramu;</li> <li>(b) fino rezani duvan namijenjen za savijanje za cigarete: 40% ponderisane prosječne maloprodajne cijene fino rezanog duvana namijenjenog za savijanje za cigarete koji je stavljen u promet ili EUR 40 po kilogramu;</li> <li>(c) drugi duvan za pušenje: 20% maloprodajne cijene uključujući sve poreze ili EUR 22 po kilogramu.</li> </ul> <p>Od 1. januara 2013., ukupna akcizna dažbina za fino rezani duvan namijenjen za savijanje za cigarete biće najmanje 43% ponderisane prosječne maloprodajne cijene fino rezanog duvana namijenjenog za</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 50 st. 3 i 4 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14). u dijelu koji se odnosi na visinu akcize na cigarete, što će se usklađivati postepeno.</p> <p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona o akcizama, koji će se donijeti nakon obavljenih pregovora sa EK u vezi s određivanjem prelaznog perioda za utvrđivanje visine akciza na cigarete.</p>	<p>Nakon ulaska u EU</p>

<p>savijanje za cigarete koji je stavljen u promet ili najmanje EUR 47 po kilogramu.</p> <p>Od 1. januara 2015., ukupna akcizna dažbina za fino rezani duvan namijenjen za savijanje za cigarete biće najmanje 46% ponderisane prosječne maloprodajne cijene fino rezanog duvana namijenjenog za savijanje za cigarete koji je stavljen u promet ili najmanje EUR 54 po kilogramu.</p> <p>Od 1. januara 2018., ukupna akcizna dažbina za fino rezani duvan namijenjen za savijanje za cigarete biće najmanje 48% ponderisane prosječne maloprodajne cijene fino rezanog duvana namijenjenog za savijanje za cigarete koji je stavljen u promet ili najmanje EUR 60 po kilogramu.</p> <p>Od 1. januara 2020., ukupna akcizna dažbina za fino rezani duvan namijenjen za savijanje za cigarete biće najmanje 50% ponderisane prosječne maloprodajne cijene fino rezanog duvana namijenjenog za savijanje za cigarete koji je stavljen u promet ili najmanje EUR 60 po kilogramu.</p> <p>Ponderisana prosječna maloprodajna cijena se izračunava upućivanjem na ukupnu vrijednosti fino rezanog duvana namijenjenog za savijanje za cigarete koji je stavljen u promet, na osnovu maloprodajne cijene uključujući sve poreze, podijeljeno sa ukupnom količinom fino rezanog duvana namijenjenog za savijanje za cigarete koji je stavljen u promet. Utvrđuje se najkasnije do 1. marta svake godine na osnovu podataka koji se odnose na sva relevantna stavljanja u promet izvršena u prethodnoj kalendarskoj godini.</p> <p>3. Stope ili iznosi iz stavova 1 i 2 stupaju na snagu za sve proizvode koji spadaju u predmetu grupu prerađenog duvana, bez razlika u okviru svake grupe po pitanju kvaliteta, izgleda, porijekla proizvoda, upotrijebljenih materijala, karakteristika uključenih firmi ili bilo kog drugog kriterijuma.</p> <p>4. Odstupajući od stavova 1 i 2, Francuska može da nastavi da primjenjuje u period od 1. januara 2010. do 31. decembra 2015. umanjenu stopu akcizne dažbine na prerađeni duvan osim</p>				
---	--	--	--	--



<p>cigareta koji je stavljen u promet u sektorima na Korzici. Umanjena stopa iznosi:</p> <p>(a) Za cigare i cigarilose: najmanje 10% maloprodajne cijene, uključujući sve poreze;</p> <p>(b) Za fino rezani duvan namijenjen za savijanje za cigarete:</p> <p>(i) od 31. decembra 2012. najmanje 27% maloprodajne cijene, uključujući sve poreze;</p> <p>(ii) od 1. januara 2013. najmanje 30% maloprodajne cijene, uključujući sve poreze;</p> <p>(iii) od 1. januara 2015. najmanje 35% maloprodajne cijene, uključujući sve poreze;</p> <p>(c) za drugi duvan za pušenje: najmanje 22% maloprodajne cijene, uključujući sve poreze.</p>				
<p><b>Član 15</b></p> <p>1. Proizvođači ili, u zavisnosti od slučaja, njihovi predstavnici ili ovlašćeni posrednici u Uniji, te uvoznici duvana iz trećih zemalja mogu slobodno utvrditi najvišu maloprodajnu cijenu za svaki od svojih proizvoda za svaku državu članicu u kojoj se odnosi proizvodi stavljaju u promet radi potrošnje.</p> <p>Međutim, prvi podstav ne smije ometati provedbu nacionalnih zakonodavnih sistema u pogledu nadzora nad visinama cijena ili poštovanja propisanih cijena, pod uslovom da su u skladu sa zakonodavstvom Zajednice.</p> <p>2. Radi lakše naplate akcize, države članice mogu za svaku skupinu duvanskih proizvoda utvrditi ljestvicu maloprodajnih cijena pod uslovom da svaka ljestvica ima dostatan raspon i raznolikost, te da stvarno odgovara raznolikosti proizvoda porijeklom iz Unije.</p> <p>Svaka ljestvica vrijedi za sve proizvode koji pripadaju skupini duvanskih proizvoda na koju se odnosi, bez razlikovanja na temelju kakvoće, izgleda, porijekla proizvoda ili upotrijebljenih materijala, obilježja preduzeća ili bilo kojeg drugog mjerila.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 50a Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14)</p>	
<p><b>Član 16</b></p> <p>1. Pravila o naplati akcize usklađuju se najkasnije u konačnoj fazi usklađivanja akcize. U prethodnoj se fazi akciza načelo naplaćuje</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Poptpuno usklađeno članom 57 Zakona o akcizama („Sl list</p>	

putem državnih biljega. Ako države članice naplaćuju akcizu putem državnih biljega, dužne su ih staviti na raspolaganje proizvođačima i trgovcima u drugim državama članicama. Ako države članice naplaćuju akcizu na drugi način, dužne su osigurati da nijedna prepreka, bilo administrativna ili tehnička, ne utiče na trgovinu među državama članicama u tom pogledu. 2. Na uvoznike i proizvođače duvanskih proizvoda u Uniji primjenjuje se sistem iz stava 1. u pogledu podrobnih pravila za naplatu i plaćanje akcize.			RCG“,br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14)	
<b>Član 17</b> Sljedeće je proizvode moguće osloboditi akcize ili je za njih moguće ostvariti porat već plaćene akcize: (a) denaturirane duvanske proizvode koji je koriste u industrijske svrhe ili u bilinogojstvu; (b) duvanske proizvode uništene pod upravnim nadzorom; (c) duvanske proizvode koji su namijenjeni isključivo za znanstvena ispitivanja i ispitivanja kakvoće proizvoda; (d) duvanske proizvode koje ponovo prerađuje proizvođač. Države članice utvrđuju uvjete i formalnosti pod kojima se primjenjuju navedena izuzeća ili povrati.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 12 Zakona o akcizama („SI list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/12 i 45/14)	
<b>Čl. 18-19</b>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<b>Član 20</b> Države članice će Komisiji dostaviti tekst glavnih odredaba nacionalnoga prava koji budu donijele u području na koje se odnosi ova Direktiva.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
<b>Čl. 21-23</b>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<b>Prilog I</b> <b>Dio A – direktive stavljene van snage s popisom njihovih izmjena</b> <b>Dio B – Rokovi za prenos u nacionalno zakonodavstvo i primjena</b>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<b>Prilog II</b> <b>Korelaciona tabela</b>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<b>Direktiva 2003/96/EZ</b>				
<b>Član 1</b> Države članice propisuju poreze na energente i električnu energiju u skladu s ovom Direktivom.	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno članom 2 Zakona o akcizama („SI list	IV kvartal 2018

			RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12,38/13 i 45/14) u dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda koji podliježu oporezivanju (električna energija i ostali energenti). Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona	
<p><b>Član 2</b>  Za potrebe ove Direktive, pojam «energenti» primjenjuje se na proizvode koji su:</p> <p>(a) obuhvaćeni oznakama KN 1507 do 1518, ako su namijenjeni za korištenje kao loživo ulje ili pogonsko gorivo;</p> <p>(b) obuhvaćeni oznakama KN 2701, 2702 i 2704 do 2715;</p> <p>(c) obuhvaćeni oznakama KN 2901 i 2902;</p> <p>(d) obuhvaćeni oznakom KN 2905 11 00, koji nisu sintetičkog porijekla, ako su namijenjeni za korištenje kao loživo ulje ili pogonsko gorivo;</p> <p>(e) obuhvaćeni oznakom KN 3403;</p> <p>(f) obuhvaćeni oznakom KN 3811;</p> <p>(g) obuhvaćeni oznakom KN 3817;</p> <p>(h) obuhvaćeni oznakom KN 3824 90 99, ako su namijenjeni za korištenje kao loživo ulje ili pogonsko gorivo.</p> <p>2. Ova se Direktiva primjenjuje i na: električnu energiju obuhvaćenu oznakom KN 2716.</p> <p>3. Kad su namijenjeni za upotrebu, ponuđeni na prodaju ili se koriste kao pogonsko gorivo ili loživo ulje, energenti, osim onih za koje je visina poreza određena u ovoj Direktivi, će se oporezivati prema</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno članom 51 Zakona o akcizama („Sl list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14) u dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda koji podliježu oporezivanju (električna energija i ostali energenti).. Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona.	IV kvartal 2018
			Tarifne oznake za	

<p>načinu korištenja, po istoj stopi poreza kao loživo ulje ili pogonsko gorivo.</p> <p>Osim proizvoda podložnih naplati poreza koji su navedeni u stavu 1., svi će se proizvodi namijenjeni za upotrebu, ponuđeni na prodaju, koji se koriste kao pogonsko gorivo ili kao aditiv ili punilo u pogonskim gorivima, oporezivati po stopi za ekvivalentno pogonsko gorivo.</p> <p>Osim proizvoda podložnih naplati poreza koji su navedeni u stavu 1., svi će se ostali ugljikovodici, osim treseta, koji su namijenjeni za upotrebu, ponuđeni na prodaju ili se koriste za grijanje, oporezivati po stopi za ekvivalentan energent.</p> <p>4. Ova se Direktiva ne primjenjuje na:</p> <p>(a) oporezivanje obujma proizvodnje topline ili oporezivanje proizvoda koji su obuhvaćeni oznakama KN 4401 i 4402;</p> <p>(b) sljedeće upotrebi energenata ili električne energije:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- energenti koji se koriste u druge svrhe, osim kao pogonska goriva ili loživa ulja,</li> <li>- dvojno korištenje energenata.</li> </ul> <p>Energent ima dvojno korištenje ako se upotrebljava kao loživo ulje i u druge svrhe, osim kao pogonsko gorivo ili loživo ulje. Upotreba energenata za kemijske redukcije i u elektrolitskim i metalurgijskim procesima smatra se kao dvojno korištenje,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- električna energija, koja se prvenstveno koristi u svrhu kemijske redukcije i u elektrolitičkim i metalurgijskim procesima,</li> <li>- električna energija, kada predstavlja više od 50 % cijene proizvoda.</li> </ul> <p>«Cijena proizvoda» znači ukupan zbroj kupljenih dobara i usluga, plus troškovi osoblja, plus potrošnja fiksnog kapitala na razini preduzeća, kako je predviđeno u članu 11. Ta cijena se izračunava u prosjeku po jedinici. «Cijena električne energije» znači stvarnu nabavnu vrijednost električne energije ili troškove proizvodnje električne energije, ako se proizvodi u poduzeću,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mineraloški procesi</li> </ul> <p>«Mineraloški procesi» znači procesi svrstani u nomenklaturu NACE-a pod oznakom DI 26 «prerada ostalih nemetalnih mineralnih</p>			<p>mineralna ulja usklađuju se godišnje sa nomenklaturom Carinske tarife.(član 85e Zakona o akcizama).</p>	
--	--	--	--	--

<p>proizvoda» u Regulativi Savjeta (EEZ-a) br. 3037/90 od 9. oktobra 1990. o statističkom svrstavanju gospodarskih grana u Europskoj zajednici<sup>1</sup>.</p> <p>Međutim, na te će se energente primjenjivati član 20.</p> <p>5. Kad se u ovoj Direktivi navode oznake kombinirane nomenklature, to su one iz Regulative Komisije (EZ-a) br. 2031/2001 od 6. kolovoza 2001. o izmjeni i dopuni Dodatka I. Regulative Savjeta (EEZ-a) br. 2658/87 o carinskoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi<sup>2</sup>.</p> <p>Odluka o ažuriranju oznaka kombinirane nomenklature za proizvode navedene u ovoj Direktivi donosi se jednom godišnje, u skladu s postupkom predviđenim u članu 27. Takva odluka ne smije dovesti do bilo kakvih promjena najnižih poreskih stopa koje se primjenjuju u ovoj Direktivi, ili dodavanja ili izbacivanja bilo kojeg energenta ili električne energije.</p>				
<p><b>Član 3.</b></p> <p>Upućivanja u Direktivi 92/12/EEZ na „mineralna ulja” i „akcize”, ako se ta Direktiva primjenjuje na mineralna ulja, tumače se kao da obuhvata sve energente, električnu energiju i sve nacionalne indirektno poreze koji su navedeni u članu 2. i članu 4. stavu 2. ove Direktive.</p> <p><b>Član 4.</b></p> <p>1. Visina oporezivanja koje države članice primjenjuju na energetske proizvode i električnu energiju, a koje su navedene u članu 2., ne smiju biti ispod najniže visine oporezivanja propisane ovom Direktivom.</p> <p>2. Za potrebe ove Direktive, „visina oporezivanja” znači ukupno opterećenje u vezi sa svim indirektnim porezima (osim PDV-a) koji se izračunavaju direktno ili indirektno po količini energenta ili električne energije u trenutku puštanja u slobodnu potrošnju.</p> <p><b>Član 5.</b></p> <p>Pod uslovom da poštuju najniže visine oporezivanja koje su propisane ovom Direktivom i ako su usklađene s pravom Zajednice, države članice mogu uz poresku kontrolu primjenjivati diferencirane</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 52 Zakona o akcizama („Sl list RCG”, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG”, br. 76/08, 28/12, 38/13 i 45/14) u dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda koji podliježu obavezi plaćanja akcize (električna energija i ostali energenti). Potpuna usklađenost će se postići izmjenama Zakona o akcizama</p>	<p>IV kvartal 2018</p>

<p>stope poreza u sljedećim slučajevima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kad su diferencirane stope direktno povezane sa kvalitetom proizvoda,</li> <li>- kad diferencirane stope izravno zavise o količinskim visinama potrošnje električne energije ili energenta koji se koriste za grijanje,</li> <li>- za sljedeće upotrebe: lokalni javni putnički prijevoz (uključujući taksije), skupljanje otpada, oružane snage i javnu upravu, invalide, sanitetska vozila,</li> <li>- između korišćenja u poslovne i neposlovne svrhe, za energente i električnu energiju, kako je navedeno u članovima 9. i 10.</li> </ul>				
<p><b>Član 6</b> Države članice mogu slobodno odobravati oslobođenje od poreza ili snižene visine oporezivanja, kako je propisano ovom Direktivom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) direktno,</li> <li>(b) putem diferenciranih stopa ili</li> <li>(c) povratom cijelog ili dijela naplaćenih poreza.</li> </ul>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 53 i 54 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14)</p>	
<p><b>Član 7</b> 1. Od 1. januara 2004. i od 1. januara 2010., najniže visine poreza koji se primjenjuju na pogonska goriva, određuju se kako je predviđeno u Dodatku I. Tablici A. Najkasnije do 1. januara 2012., Savjet će poslije savjetovanja s Evropskim parlamentom i na osnovi izvještaja i prijedloga Komisije, jednoglasno odlučiti o najnižim visinama oporezivanja benzina za sljedeće razdoblje, koje počinje od 1. januara 2013. 2. Države članice mogu praviti razliku između korištenja plinskog ulja kao pogonskoga goriva u komercijalne i nekomercijalne svrhe, pod uslovom da se poštuju najniže visine poreza Zajednice i da stopa za komercijalno plinsko ulje koje se koristi kao pogonsko gorivo, nije ispod nacionalne visine poreza na snazi 1. januara 2003., bez obzira na odstupanja za takvo korištenje predviđeno u ovoj Direktivi. 4. Bez obzira na stav 2., države članice koje uvedu sistem naplata cestarina za cestovna vozila ili kombinacije zglobnih vozila koja su</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 52 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14).</p>	

<p>namijenjena isključivo za drumski prevoz roba, mogu primjenjivati snižene stope za dizelsko gorivo koje takva vozila koriste, koje su ispod nacionalne visine oporezivanja na snazi 1. januara 2003., ako ukupno porezno opterećenje ostane više manje jednako, pod uslovom da se poštuju najniže visine poreza Zajednice i da je visina nacionalnog oporezivanja, koja je na snazi 1. januara 2003. za plinska ulja, koja se koriste kao pogonsko gorivo, najmanje dva puta viša od najniže visine poreza koji se primjenjuje 1. januara 2004.</p>				
<p>3. «Komercijalna plinska ulja koja se koriste kao pogonsko gorivo» znači plinsko ulje koje se koristi kao pogonsko gorivo za sljedeće potrebe:  (a) prevoz roba u najmu ili za račun drugih, ili za vlastiti račun, drumskim vozilima ili kombinacijama zglobnih vozila koja su namijenjena isključivo za drumski prevoz roba s najvećom dopuštenom bruto natovarenom težinom od najmanje 7,5 tona;  (b) prevoz putnika, bilo redoviti ili privremeni prevoz, drumskim vozilima kategorije M2 ili M3, kako je definisano u Direktivi Savjeta 70/156/EEZ od 6. februara 1970. o usklađivanju prava država članica u vezi s homologacijom tipa motornih vozila i njihovih prikolica.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija nije predmet regulisanja ovog propisa</p>	
<p><b>Član 8</b>  1. Od 1. januara 2004., bez obzira na član 7., najniže će visine oporezivanja koje se primjenjuju na proizvode koji se koriste kao pogonsko gorivo u svrhe iz stava 2., biti utvrđene kako je određeno u Dodatku I. Tablici B.  2. Ovaj se član primjenjuje na sljedeće industrijske i komercijalne namjene:  (a) radove u poljoprivredi, vrtlarstvu, uzgoju riba i u šumarstvu;  (b) nepokretne motore;  (c) pogone i mehanizaciju koja se koristi u niskogradnji i visokogradnji, građevinarstvu i javnim radovima;  (d) vozila namijenjena za korištenje izvan javnih putova ili kojima nije izdana dozvola za upotrebu poglavito na javnim putovima.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 52 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14) u dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda koji podliježu oporezivanju akcizom.  Potpuna usklađenost će se postići izmjenama Zakona o</p>	<p>IV kvartal 2018</p>

			akcizama.	
<p><b>Član 9</b></p> <p>1. Od 1. januara 2004., najniža visina oporezivanja koja će se primjenjivati na loživa ulje (ogrjev) utvrđuje se, kako je utvrđeno u Dodatku I., Tablici C.</p> <p>2. Države članice, koje su 1. januara 2003. ovlaštene primjenjivati kontrolnu naknadu za loživa ulja za grijanje, mogu nastaviti primjenjivati sniženu stopu od EUR 10 na 1 000 litara toga proizvoda. To će se ovlašćenje ukinuti 1. januara 2007., ako Savjet jednoglasno tako odluči na temelju izvještaja i preporuke Komisije, ukoliko zapazi da je visina snižene stope preniska, da bi se izbjegli problemi u vezi s narušavanjem trgovine između država članica.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 52 st. 3 tačka 5 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14)	
<p><b>Član 10.</b></p> <p>1. Od 1. januara 2004. najniža visina oporezivanja koje se primjenjuju na električnu energiju utvrđuju se kako je navedeno u Prilogu I. tablici C.</p> <p>2. Iznad najnižih visina oporezivanja koje su navedene u stavu 1. države članice mogu odabrati koju će poresku osnovicu primjenjivati, pod uslovom da poštuju Direktivu 92/12/EEZ.</p> <p><b>Član 11.</b></p> <p>1. U ovoj Direktivi, „poslovna upotreba“ znači korištenje, u skladu sa stavom 2., od strane nekog poslovnog subjekta (preduzeća) koji samostalno na bilo kojem mjestu obavlja nabavku robom i pruža usluge, bez obzira na to u koju svrhu ili na ishod takvih gospodarskih aktivnosti.</p> <p>Poslovne aktivnosti obuhvataju sve aktivnosti proizvođača, trgovaca ili osoba koje pružaju usluge, uključujući aktivnosti u rudarstvu i poljoprivredi, te stručno djelovanje.</p> <p>Državne, pokrajinske i lokalne uprave i ostale javnopravne institucije ne smatraju se poslovnim subjektima u smislu djelovanja ili obavljanja poslova kojima se bave kao javne ustanove. Međutim, kad se bave takvim aktivnostima ili poslovanjem, smatrat će se poslovnim subjektima u odnosu na te aktivnosti ili poslovanje ako bi njihovo tretiranje kao neposlovnih subjekata dovelo do značajnog</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	<p>Neusklađeno u dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda koji podliježu oporezivanju akcizom.</p> <p>Potpuna usklađenost će se postići izmjenama Zakona o akcizama.</p>	IV kvartal 2018



<p>narušavanja konkurencije.</p> <p>2. U odnosu na ovu Direktivu, poslovnim se subjektom ne može smatrati jedinica manja od dijela preduzeća ili pravnog tijela koje se u organizacijskom smislu sastoji od samostalnog preduzeća, tj. subjekta koji je sposoban samostalno poslovati.</p> <p>3. Gdje dolazi do mješovite upotrebe, oporezivanje se primjenjuje proporcionalno prema svakoj vrsti korištenja, iako je ili poslovno ili neposlovno korištenje beznačajno, ono se može zanemariti.</p> <p>4. Države članice mogu ograničiti područje primjene snižene visine oporezivanja na poslovnu upotrebu.</p>				
<p><b>Član 12</b></p> <p>1. Države članice mogu nacionalne stope oporezivanja izraziti i u drugim valutama osim onih koje su navedene u članovima 7. do 10., pod uslovom da odgovarajuće visine poreza nakon konverzije u te valute nisu ispod najniže visine koja je predviđena u ovoj Direktivi.</p> <p>2. Za energente navedene u članovima 7., 8. i 9. kojih se visina oporezivanja temelji na sadržaju, sadržaj se mjeri kod temperature od 15 0 C.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 52 Zakona o akcizama („Sl list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14)</p>	
<p><b>Član 13</b></p> <p>1. Za države članice koje nisu prihvatile euro, tečaj eura koji se će primjenjivati za preračunavanje iznosa poreza u nacionalnu valutu, utvrđuje se jednom godišnje. Stope koje će se primjenjivati su one koje su dobijene prvog radnog dana u oktobru i koje su objavljene u Službenom listu Evropske zajednice, a primjenjuju se od 1. januara sljedeće kalendarske godine.</p> <p>2. Države članice mogu zadržati visinu oporezivanja koja je na snazi u vrijeme godišnjeg usklađivanja, kako je predviđeno stavom 1., ako preračunavanjem iznosa poreza izraženog u eurima dođe do porasta od manje od 5 % ili 5 eura, zavisno o tome koji je iznos manji, visine oporezivanja izražene u nacionalnoj valuti.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p><b>Član 14.</b></p> <p>1. Osim opštih odredaba predviđenih u Direktivi 92/12/EEZ o upotrebama oporezivih proizvoda kad se ti proizvodi oslobađaju od poreza te ne dovodeći u pitanje ostale odredbe Zajednice, države</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Neusklađeno u dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda koji podliježu</p>	<p>IV kvartal 2018</p>

<p>članice oslobađaju od poreza pod uslovima koje same predvide kako bi osigurale pravilnu i dosljednu primjenu tih oslobođenja i spriječile svaku utaju, izbjegavanje i zloupotrebu, sljedeće:</p> <p>(a) energente i električnu energiju, koji se koriste za proizvodnju električne energije te električnu energiju koja se koristi za održavanje sposobnosti proizvodnje električne energije. Međutim, države članice mogu zbog politike zaštite okoline te proizvode oporezivati a da se ne pridržavaju najnižih nivoa poreza predviđenih u ovoj Direktivi. U tom slučaju oporezivanje tih proizvoda neće se uzimati u obzir za potrebe zadovoljavanja najnižih nivoa oporezivanja električne energije koje su predviđene u članu 10.;</p> <p>(b) energente koji se nabavljaju za korištenje kao gorivo u zračnom prometu, osim za privatne rekreativne letove.</p> <p>Za potrebe ove Direktive, „privatni rekreativni letovi” znači korištenje aviona od strane vlasnika ili fizičke ili pravne osobe koja se njime koristi najmom ili na neki drugi način za potrebe različite od poslovnih, naročito različite od prevoza putnika i robe ili usluga uz naknadu, ili za potrebe javnih tijela.</p> <p>Države članice mogu ograničiti opseg tih oslobođenja na nabavku mlaznoga goriva (oznaka KN 2710 19 21);</p> <p>(c) energente koji se isporučuju za upotrebu kao gorivo pri plovidbi unutar vodenih putova Zajednice (uključujući ribolov), osim privatnih plovila za rekreaciju, i električnu energiju proizvedenu na plovilu.</p> <p>Za potrebe ove Direktive „privatna plovila za rekreaciju” znači sva plovila koja koriste njihovi vlasnici, fizičke ili pravne osobe koje se njima koriste najmom ili na neki drugi način, za potrebe različite od poslovnih, naročito različite od prijevoza putnika ili roba ili usluga uz naknadu, ili za potrebe javnih tijela.</p> <p>2. Države članice mogu ograničiti područje primjene oslobođenja koja su navedena u stavu 1. tačkama (b) i (c) na međunarodni promet ili promet unutar Zajednice. Osim toga, kad je država članica sklopila bilateralni sporazum s drugom državom članicom, ona takođe može ukinuti oslobođenja predviđena u stavu 1. tačkama (a) i (c). U takvim slučajevima države članice mogu primijeniti visinu</p>			<p>oporezivanju akcizom.</p> <p>Potpuna usklađenost će se postići izmjenama Zakona o akcizama</p>	
---	--	--	---	--

oporezivanja ispod najniže visine poreza koji je predviđen u ovoj Direktivi.

**Član 15.**

1. Ne dovodeći u pitanje ostale odredbe Zajednice, države članice mogu, uz poresku kontrolu, sprovesti potpuna ili djelimična oslobađanja ili sniženja visine oporezivanja na:

(a) oporezive proizvode koji se koriste uz poresku kontrolu na području oglednih projekata za tehnološki razvoj ekološki prihvatljivijih proizvoda ili u vezi sa gorivima iz obnovljivih izvora;

(b) električnu energiju:

- koja se dobija korištenjem sunčane energije, snage vjetra, valova, plime ili iz geotermalnih izvora,
- iz vodenih izvora proizvedene u hidroelektranama,
- proizvedene od biomase ili proizvoda od biomase,
- proizvedene od metana koji se stvara u napuštenim rudnicima ugljena,
- proizvedene od gorivih ćelija;

(c) energente i električnu energiju, koji se koriste za kombinovanu proizvodnju topline i snage;

(d) električnu energiju koja se dobija pri miješanoj proizvodnji toplote i energije, pod uslovom da su ta postrojenja za proizvodnju ekološki prihvatljiva. Države članice mogu primjenjivati nacionalne definicije za „ekološki prihvatljivu” (ili visokokvalitetnu) miješanu proizvodnju sve dok Savjet, na osnovu izvještaja i predloga Komisije, jednoglasno ne usvoji zajedničke definicije;

(e) energente i električnu energiju, koji se koriste za prevoz robe i putnikavozom, podzemnom željeznicom, tramvajem ili trolejbusom;

(f) energente koji se koriste kao gorivo u plovidbi na unutrašnjim vodenim putevima (uključujući ribarstvo) osim za privatna plovila za rekreaciju, i električnu energiju koja se proizvodi na plovilima;

(g) prirodni plin u državama članicama u kojima je udio prirodnog plina u krajnjoj potrošnji energije bio 2000. godine manji od 15 %;

Potpuna ili djelomična oslobođenja ili sniženja mogu se primjenjivati za razdoblje od najduže deset godina od stupanja na snagu ove

<p>Direktive ili dok nacionalni udio prirodnog (zemnog) plina ne dostigne 25 % ukupne potrošnje energije, ako se to dogodi prije. Međutim, čim nacionalni udio prirodnog plina dostigne 20 % krajnje potrošnje energije, države članice na koje se to odnosi će primijeniti samo pozitivnu visinu oporezivanja koja će se povećavati na godišnjoj osnovi, s ciljem dostizanja barem najniže stope na kraju gore navedenog razdoblja.</p> <p>Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske može primjenjivati potpuno ili djelimično oslobođenje ili sniženje za prirodni plin, zasebno za Sjevernu Irsku;</p> <p>(h) električnu energiju, prirodni plin, ugljen i čvrsta goriva koja se koriste u domaćinstvima/ili organizacijama, koje dotična država članica priznaje kao dobrotvorne. U slučaju takvih dobrotvornih organizacija, države članice mogu ograničiti oslobođenja ili sniženja na upotrebu u neposlovnim aktivnostima. Kod mješovitih korištenja primjenjuje se oporezivanje srazmjerno svakoj vrsti korištenja. Ako je korištenje beznačajno, može se tretirati kao nepostojeće.</p> <p>(i) prirodni plin i tekući naftni plin (LPG) koji se koriste kao pogonska goriva;</p> <p>(j) pogonska goriva koja se koriste u preradi, razvoju, za testiranja i održavanja zračnih letjelica ili brodova;</p> <p>(k) pogonska goriva koja se koriste pri korišćenju bagerom na plovnim putovima i u lukama;</p> <p>(l) proizvode koji su obuhvaćeni oznakom KN 2705, a koriste se za potrebe grijanja.</p> <p>2. Države članice takođe mogu proizvođaču refundirati dio ili cijeli iznos poreza koji potrošači plaćaju na električnu energiju proizvedenu iz proizvoda navedenih u stavu 1. tački (b).</p> <p>3. Države članice mogu primjenjivati stopu oporezivanja čak i do nule za energente i električnu energiju koji se koriste kod radova u poljoprivredi, vrtlarstvu ili ribogojstvu i šumarstvu.</p> <p>Na osnovu predloga Komisije Savhet prije 1. januara 2008. ispituje mogućnost ukidanja primjene nulte stope oporezivanja.</p>				
<b>Član 16</b>	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično	Djelimično usklađeno	IV kvartal

<p>1. Ne dovodeći u pitanje stav 5., države članice mogu uz poreznu kontrolu primjenjivati oslobođenje ili sniženu stopu oporezivanja na proizvode podložne porezu na koje se odnosi član 2., kad su ti proizvodi proizvedeni od , ili sadrže jedan ili više od sljedećih proizvoda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 1507 do 1518;</li> <li>- proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 3824 90 55 i 3824 90 80 do 3824 90 99 za njihove sastojke dobijene od biomase;</li> <li>- proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 2207 20 00 i 2905 11 00, koji nisu sintetičkog porijekla;</li> <li>- proizvode proizvedene od biomase, uključujući i proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 4401 i 4402.</li> </ul> <p>Države članice mogu uz poreznu kontrolu primjenjivati snižene stope i na proizvode podložne porezu na koje se odnosi član 2., kad takvi proizvodi sadrže vodu (oznaka KN 2201 i 2851 00 10). «Biomasa» znači biorazgradive dijelove proizvoda, otpada i poljoprivrednih ostataka (uključujući biljne i životinjske tvari), ostataka u šumarstvu i za šumarstvo vezanih industrijskih grana, kao i biorazgradive dijelove industrijskog i kućnog otpada.</p> <p>2. Oslobođenje ili sniženje poreza koje proizlazi iz primjene snižene stope predviđene stavom 1., ne smije biti veće od iznosa poreza koji se plaća na količinu proizvoda navedenih u stavu 1., a koje sadrže proizvodi na koje se ima pravo primijeniti sniženje.</p> <p>Visine poreza koje države članice primjenjuju na proizvode koji su proizvedeni od, ili koji sadrže proizvode na koje se odnosi stav 1., mogu biti ispod najnižih visina, kako je navedeno u članu 4.</p> <p>3. Oslobođenje ili sniženje poreza koje primjenjuju države članice će se prilagođavati, uzimajući u obzir promjene cijena sirovina, radi izbjegavanja pretjeranih nadoknada za dodatne troškove u vezi s proizvodnjom proizvoda navedenih u stavu 1.</p> <p>4. Do 31. decembra 2003., države članice mogu oslobađati ili nastaviti s oslobađanjem od poreza proizvoda koji su potpuno, ili gotovo potpuno, napravljeni od proizvoda navedenih u stavu 1.</p> <p>5. Oslobođenje ili sniženje predviđeno za proizvode navedene u</p>		usklađeno	<p>članovima 51 i 52 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14) u dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda koji podliježu obavezi plaćanja akcize. Potpuna usklađenost će se postići izmjenama Zakona o akcizama.</p>	2018
--	--	-----------	--	------

<p>stavu 1., može se odobravati u okviru višegodišnjeg programa na osnovi odgovarajućeg ovlašćenja koje upravno tijelo izdaje privrednom subjektu na više od jedne kalendarske godine. Takva se ovlašćenja za oslobođenje ili sniženje smiju primjenjivati za razdoblje od najviše šest uzastopnih godina. To se razdoblje može i obnovljati. U okviru višegodišnjeg programa koji je neko upravno tijelo odobrilo do 31. decembra 2012., države članice mogu primjenjivati oslobođenje ili sniženje poreza u skladu sa stavom 1., i poslije 31. decembra 2012. sve do okončanja tog višegodišnjeg programa. To se razdoblje ne može produljiti.</p> <p>6. Ako se od država članica zatraži da sukladno pravu Zajednice zadovolje pravno obvezujuće obaveze i na svoja tržišta stave minimalni udio proizvoda koji su navedeni u stavu 1., prestat će se primjenjivati stavovi 1. do 5. od dana kad takve obaveze za države članice postanu obvezujuće.</p> <p>7. Države članice će do 31. decembra 2004., a potom svakih 12 mjeseci, dostavljati Komisiji plan poreskih sniženja ili oslobođenja koja primjenjuju u skladu s ovim članom.</p> <p>8. Najkasnije do 31. decembra 2009., Komisija će obavijestiti Savjet o poreskim, gospodarstvenim, poljoprivrednim, energetske, industrijskim i ekološkim aspektima sniženja odobrenih u skladu s ovim članom.</p>				
<p><b>Član 17</b></p> <p>1. Pod uslovom da se najniže visine poreza utvrđene ovom Direktivom poštuju u prosjeku za sva preduzeća, države članice mogu primjenjivati sniženja poreza na potrošnju energenata koji se koriste za grijanje ili u svrhe člana 8. stava 2. tačaka (b) i (c), te na potrošnju električne energije, u sljedećim slučajevima:</p> <p>(a) za velike potrošače energije «Preduzeća-veliki potrošači energije» znači poslovnu jedinicu, kako je navedeno u članu 11., u kojoj nabava energenata i električne energije iznosi najmanje 3,0 % vrijednosti proizvodnje ili nacionalni energetske porez koji se naplaćuje iznosi najmanje 0,5 % dodane vrijednosti. U okviru tih definicija, države članice mogu primjenjivati i</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Opcija nije iskorišćena</p>	

<p>restriktivnija načela, uključujući prodajnu vrijednost, kao i definicije u vezi s procesima i granama.</p> <p>«Snabdijevanje energenata i električne energije» znači stvarnu cijenu energije nabavljene ili proizvedene unutar preduzeća. U to su uključeni samo električna energija, ogrjev i energenti koji se koriste za potrebe grijanja ili u svrhe iz člana 8. stava 2. tačaka (b) i (c). Uključeni su svi porezi, osim PDV-a.</p> <p>«Proizvodna vrijednost» znači promet, uključujući dotacije direktno povezane s cijenom proizvoda, plus ili minus promjene zaliha gotovih proizvoda, nedovršenu proizvodnju u toku, te robe i usluge nabavljene za preprodaju, minus kupovine roba i usluga za preprodaju.</p> <p>«Dodata vrijednost» znači ukupan promet koji je podložan PDV-u, uključujući izvozne prodaje umanjeno za ukupne kupovine koje su podložne PDV-u, uključujući sav uvoz.</p> <p>Državama članicama koje već primjenjuju nacionalne sisteme oporezivanja energije u kojima se preduzeća-veliki potrošači energije definišu prema drugačijim kriterijima, a ne odnosom cijene energije u poređenju s proizvodnom vrijednošću, odnosno nacionalnim porezom na energiju koji se naplaćuje, u poređenju s dodanom vrijednosti, odobrava se prijelazno razdoblje do najkasnije 1. januara 2007. da se prilagode definiciji koja je navedena u tački (a) prvog podstava;</p> <p>(b) kad se sklapaju sporazumi s tvrtkama ili grupacijama tvrtki, ili kad se primjenjuju sistemi utrživih dozvola ili slične mjere, sve dok su one usmjerene na ciljeve zaštite životne sredine ili poboljšanja efikasnosti energije.</p> <p>2. Bez obzira na član 4. stav 1., države članice mogu primjenjivati razinu poreza sniženu do nule za energente ili električnu energiju, kako je predviđeno u članu 2., ako se njima koriste preduzeća-veliki potrošači energije, kako je predviđeno u stavu 1. ovoga člana.</p> <p>3. Bez obzira na član 4. stav 1., države članice mogu primjenjivati razinu oporezivanja sniženu do 50 % najnižih visina predviđenih u ovoj Direktivi za energente ili električnu energiju, kako je utvrđeno u</p>				
--	--	--	--	--

<p>članu 2., kad ih se koristi u poslovnim jedinicama, kako je utvrđeno u članu 11., a koja nisu veliki potrošači energije, kako je definisano u stavu 1. ovog člana.</p> <p>4. Preduzeća koja se koriste mogućnostima navedenima u stavovima 2. i 3. će sklapati ugovore, primjenjivati sisteme utrživih dozvola ili istovjetne mjere, kako je predviđeno u stavu 1. tački (b). Sporazumima, sistemima utrživih dozvola i sličnim mjerama moraju se postizati istovjetni ciljevi očuvanja životne sredine ili poboljšanja efikasnosti energije, u približno jednakoj mjeri kao što bi se postiglo da su se poštivale standardne najniže stope Zajednice.</p>				
<p><b>Član 18.</b></p> <p>1. Izuzetno od odredaba ove Direktive, države članice se ovlašćuju da nastave primjenjivati snižene visine oporezivanja ili oslobođenja od poreza kako je predviđeno u Prilogu II.</p> <p>U zavisnosti od prethodnom preispitivanju od strane Savjeta, na bazi prijedloga Komisije, ovo ovlaštenje prestaje važiti i 31. Decembra 2006. ili na dan kako je navedeno u Prilogu II.</p> <p>2. Bez obzira na razdoblja predviđena u stavovima od 3. do 12. i pod uslovom da to značajnije ne narušava tržišno natjecanje, odobrava se državama članicama s poteškoćama u primjeni novih najnižih visina oporezivanja prijelazno razdoblje do 1. januara 2007., posebno zato da se ne ugrozi stabilnost cijena.</p> <p>3. Kraljevina Španija može primijeniti prelazno razdoblje do 1. januara 2007. za usklađivanje svoje nacionalne visine oporezivanja plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo, na novu najnižu visinu od EUR 302, a do 1. Januara 2012. da dostigne visinu od EUR 330. Štoviše, ona može do 31. Decembra 2009. primjenjivati specijalnu sniženu poreznu stopu za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo pod uslovom da to nema za posljedicu porez ispod EUR 287 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne visine oporezivanja koje su na snazi 1. Januara 2003. Od 1. Januara 2010. do 1. Januara 2012. ona može primjenjivati diferencirane stope za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo, pod uslovom da to nema posljedicu</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		



<p>porez niži od EUR 302 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne visine oporezivanja na snazi 1. Januara 2010. Specijalna snižena stopa za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo također se može do 1. Januara 2012. primjenjivati i na taksije. U odnosu na član 7. stav 3. tačku (a), ona može primjenjivati do 1. Januara 2008. najveću dopuštenu ukupnu težinu u natovarenom stanju od najmanje 3,5 tona za definiciju komercijalne upotrebe.</p> <p>4. Republika Austrija može primjenjivati prijelazno razdoblje do 1. Januara 2007. za usklađivanje svoje nacionalne visine oporezivanja plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo, na novu najnižu visinu od EUR 302, a do 1. Januara 2012. da dostigne visinu od EUR 330. Štoviše, ona može do 31. Decembra 2009. primjenjivati specijalnu sniženu poreznu stopu za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo pod uslovom da to ne rezultira porezom nižim od EUR 287 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne visine oporezivanja koje su na snazi 1. Januara 2003. Od 1. Januara 2010. do 1. Januara 2012. ona može primjenjivati diferencirane stope za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo pod uslovom da to ne rezultira porezom nižim od EUR 302 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne visine oporezivanja na snazi 1. Januara 2010.</p> <p>5. Kraljevina Belgija može primjenjivati prijelazno razdoblje do 1. Januara 2007. za usklađivanje svoje nacionalne visine oporezivanja plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo na novu najnižu visinu od EUR 302, a do 1. Januara 2012. da dostigne visinu od EUR 330. Štoviše, ona može do 31. Decembra 2009. primjenjivati specijalnu sniženu poreznu stopu za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo pod uslovom da to ne rezultira porezom nižim od EUR 287 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne visine oporezivanja koje su na snazi 1. Januara 2003. Od 1. Januara 2010. do 1. Januara 2012. ona može primjenjivati diferencirane stope za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo, pod uslovom da to ne rezultira porezom nižim od EUR 302 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne visine</p>				
--	--	--	--	--

oporezivanja na snazi 1. Januara 2010.

6. Veliko Vojvodstvo Luksemburg može primjenjivati prijelazno razdoblje do 1. Januara 2009. za usklađivanje svoje nacionalne visine oporezivanja plinskog ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo na novu najnižu visinu od EUR 302, a do 1. Januara 2012. da dostigne visinu od EUR 330. Štoviše, ona može do 31. Decembra 2009. primjenjivati specijalnu sniženu poreznu stopu za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo pod uslovom da to ne rezultira porezom nižim od EUR 272 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne razine oporezivanja koje su na snazi 1. Januara 2003. Od 1. Januara 2010. do 1. Januara 2012. ona može primjenjivati diferencirane stope za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo pod uslovom da to ne rezultira porezom nižim od EUR 302 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne visine oporezivanja na snazi 1. Januara 2010.

7. Portugalska Republika može primjenjivati niže razine oporezivanja na energente i električnu energiju koji se troše u autonomnim područjima Azora i Madeire od najnižih razina oporezivanja kako je predviđeno u ovoj Direktivi, kako bi se nadoknadili troškovi prijevoza nastali zbog otočne i raspršene prirode ovog područja.

Portugalska Republika može primjenjivati prijelazno razdoblje do 1. januara 2009. za usklađivanje svoje nacionalne razine oporezivanja plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo, na novu najnižu razinu od EUR 302, a do 1. Januara 2012. da postigne razinu od EUR 330. Štoviše, ona može do 31. prosinca 2009. primjenjivati diferenciranu poreznu stopu za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo pod uvjetom da to ne rezultira porezom nižim od EUR 272 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne visine oporezivanja koje su na snazi 1. Januara 2003. Od 1. januara 2010. do 1. Januara 2012. ona može primjenjivati diferencirane stope za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo pod uvjetom da to ne rezultira porezom nižim od EUR 302 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne visine oporezivanja na snazi 1. Januara 2010. Diferencirana stopa za

<p>komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo može se također do 1. Januara 2012. primjenjivati i na taksije. U odnosu na član 7. stav 3. tčku (a), ona može do 1. Januara 2008. primjenjivati najveću dopuštenu ukupnu težinu u natovarenom stanju od najmanje 3,5 tona za definiciju komercijalne upotrebe.</p> <p>Portugalska Republika može primjenjivati potpuna ili djelomična oslobađanja od oporezivanja električne energije do 1. januara 2010.</p> <p>8. Helenska Republika može primjenjivati razine oporezivanja do EUR 22 na 1 000 l ispod najnižih stopa koje su predviđene u ovoj Direktivi, na plinsko ulje koje se koristi kao pogonsko gorivo i na benzin, a troši u departmanima Lezbos, Hios, Samos, Dodekanskom otočju i Cikladima i na sljedećim otocima u Egejskome moru: Thasos, Sjeverni Sporadi, Samothraka i Skiros.</p> <p>Helenska Republika može primjenjivati prijelazno razdoblje do 1. Januara 2010. za preuređivanje svojega sustava postojećega oporezivanja električne energije po proizvodnji u sustav oporezivanja po potrošnji te da postigne novu najnižu razinu poreza na benzin.</p> <p>Helenska Republika može primjenjivati prelazno razdoblje do 1. Januara 2010. za usklađivanje svoje nacionalne visine oporezivanja plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo, na novu najnižu visinu od EUR 302 na 1 000 l, a do 1. Januara 2012. da dostigne visinu od EUR 330. Štoviše, ona može do 31. Decembra 2009. primjenjivati diferenciranu poreznu stopu za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo pod uslovom da to ne rezultira porezom nižim od EUR 264 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne visine oporezivanja koje su na snazi 1. Januara 2003. Od 1. Januara 2010. do 1. Januara 2012. ona može primjenjivati diferencirane stope za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo pod uslovom da to ne rezultira porezom nižim od EUR 302 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne razine oporezivanja na snazi 1. Januara 2010. Diferencirana stopa za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo, može se do 1. Januara 2012. također primjenjivati i na taksije. U odnosu na član 7. stav 3. tačku (a) ona može do 1. Januara 2008.</p>				
---	--	--	--	--

<p>primjenjivati najveću dopuštenu ukupnu težinu u natovarenom stanju od najmanje 3,5 tona za definiciju komercijalne upotrebe.</p> <p>9. Irska može primjenjivati potpuna ili djelimična oslobođenja ili sniženja oporezivanja električne energije do 1. Januara 2008.</p> <p>10. Francuska Republika može do 1. Januara 2009. primjenjivati potpuna ili djelomična oslobođenja ili sniženja poreza za energente i električnu energiju koju koriste državna, regionalna i lokalna vladina tijela ili druge javnopravne institucije kad se bave aktivnostima ili poslovanjem u okviru obavljanja dužnosti javne vlasti.</p> <p>Francuska Republika može primjenjivati prelazno razdoblje do 1. Januara 2009. za prilagodbu sadašnjeg sistema oporezivanja električne energije odredbama predviđenima u ovoj Direktivi. U tom razdoblju treba uzimati u obzir ukupnu prosječnu visinu sadašnjeg lokalnog oporezivanja električne energije kad se procjenjuje poštuju li se najniže stope predviđene u ovoj Direktivi.</p> <p>11. Italijanska Republika može do 1. Januara 2008. primjenjivati najveću dopuštenu ukupnu težinu u natovarenom stanju od najmanje 3,5 tona za definiciju komercijalne upotrebe, kako je utvrđeno članom 7. stavom 3. tačkom (a).</p> <p>12. Savezna Republika Njemačka može do 1. Januara 2008. primjenjivati najveću dopuštenu ukupnu težinu u natovarenom stanju od 12 tona za definiciju komercijalne upotrebe, kako je utvrđeno članom 7. stavom 3. tačkom (a).</p> <p>13. Kraljevina Holandija može do 1. Januara 2008. primjenjivati najveću dopuštenu ukupnu težinu u natovarenom stanju od 12 tona za definiciju komercijalne upotrebe, kako je utvrđeno članom 7. stavom 3. tačkom (a).</p> <p>14. Za vrijeme utvrđenih prelaznih razdoblja, države članice će progresivno smanjivati svoje nesklade s novim najnižim visinama oporezivanja. Međutim, kad razlika između nacionalne razine i najniže visine ne prelazi 3 % od te najniže rvisine, države članice na koje se to odnosi mogu pričekati kraj toga razdoblja za prilagođavanje svoje nacionalne visine.</p>				
<b>Član 19</b>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		

<p>1. Dodatno odredbama u prethodnim članovima, posebno članovima 5., 15. i 17., djelujući jednoglasno na prijedlog Komisije, Savjet može ovlastiti bilo koju državu članicu da uvede daljnja oslobođenja ili sniženja radi sprovođenja pojedinih politika.</p> <p>Država članica koja želi uvesti takve mjere, o tome obavještava Komisiju te dostavlja Komisiji sve relevantne i potrebne podatke. Komisija preispituje zahtjev, uzimajući u obzir, između ostalog, i ispravno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta, potrebu osiguranja pravednog natjecanja kao i aspekte politike Zajednice u vezi sa zdravstvom, životnom sredinom, energetikom i saobraćajem.</p> <p>U roku od tri mjeseca od prijema relevantnih i potrebnih podataka, Komisija će predložiti Savjetu izdavanje ovlasti za takve mjere ili će alternativno obavijestiti Savjet o razlozima zašto nije predložila davanje ovlaštenja za takve mjere.</p> <p>2. Ovlaštenja navedena u stavu 1. odobravaju se na rok od najduže 6 godina, s mogućnošću obnavljanja u skladu s postupkom koji je predviđen u stavu 1.</p> <p>3. Ako Komisija smatra da oslobođenja ili sniženja predviđena u stavu 1. više nisu održiva, posebno u vezi s pravednim tržišnim natjecanjem ili zbog narušavanja funkcioniranja unutrašnjeg tržišta, ili u vezi s politikom Zajednice na području zdravstva, zaštite životne sredine, energetike i prometa, ona će podnijeti Savjetu odgovarajuće prijedloge. Savjet donosi jednoglasne odluke o tim prijedlozima.</p>				
<p><b>Član 20</b></p> <p>1. Samo sljedeći energenti podložni su odredbama o nadzoru i kretanju Direktive 92/12/EEZ:</p> <p>(a) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 1507 do 1518, ako su namijenjeni za ogrjev ili motorno gorivo;</p> <p>(b) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2707 10, 2707 20, 2707 30 i 2707 50;</p> <p>(c) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2710 11 do 2710 19 69.</p> <p>Međutim, za proizvode obuhvaćene oznakama KN 2710 11 21, 2710 11 25 i 2710 19 29, odredbe o nadzoru i kretanju primjenjuju se samo na komercijalni prevoz u rasutom stanju;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 52 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br. 76/08, 28/12, 38/13 i 45/14) u dijelu koji se odnosi na ostale energente i električnu energiju.</p> <p>Potpuna usklađenost</p>	<p>IV kvartal 2018</p>

<p>(d) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2711 (osim 2711 11, 2711 21 i 2711 29);</p> <p>(e) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2901 10;</p> <p>(f) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42,</p> <p>(g) proizvodi obuhvaćeni oznakom KN 2905 11 00, koji nisu sintetičkog porijekla, a namijenjeni su za ogrjev ili pogonsko gorivo;</p> <p>(h) proizvodi obuhvaćeni oznakom KN 3824 90 99, ako su namijenjeni kao ogrjev ili pogonsko gorivo;</p> <p>2. Ako država članica utvrdi da se i drugi energenti, osim onih navedenih u stavu 1., namjenjuju korištenju, nude na prodaju ili se koriste kao ogrjev, pogonsko gorivo ili na neki drugi način daju povoda za utaje, izbjegavanja ili zlorabe, ona će o tome odmah obavijestiti Komisiju. Ta odredba vrijedi i za električnu energiju. Komisija će o tome prenijeti obavijest ostalim državama članicama u roku od mjesec dana od primitka. Odluka trebaju li proizvodi u pitanju postati podložni odredbama o kontroli i prevozu iz Direktive 92/12/EEZ, donosi se u skladu s postupkom utvrđenim u članu 27. stavu 2.</p> <p>3. Države članice mogu u skladu s bilateralnim sporazumima izostaviti neke ili sve mjere kontrole predviđene Direktivom 92/12/EEZ u odnosu na neke ili sve proizvode koji su navedeni u stavu 1., ako nisu obuhvaćeni članovima 7. do 9. ove Direktive. Takvi sporazumi neće imati utjecaja na ostale države članice koje u njima nisu stranka. Svi takvi bilateralni sporazumi moraju se prijaviti Komisiji koja o tom obavještava ostale države članice. 2902 43 i 2902 44;</p>			<p>će se postići izmjenama Zakona o akcizama</p>	
<p><b>Član 21.</b></p> <p>1. Osim opštih odredaba kojima se utvrđuje činjenično stanje oporezivosti i odredbe o naplati, predviđene u Direktivi 92/12/EEZ, iznos poreza na energente postaje plativ kad dođe do jednog od činjeničnih stanja oporezivosti, koja su navedena u članu 2. stavu 3.</p> <p>2. Za potrebe ove Direktive smatra se da pojam „proizvodnja” u članu 4. stavu (c) i članu 5. stavu 1. Direktive 92/12/EEZ uključuje i</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Neusklađeno u dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda koji podliježu oporezivanju akcizom.</p>	<p>IV kvartal 2018</p>

<p>„ekstrakciju”, prema potrebi.</p> <p>3. Potrošnja energenata na poslovnom prostoru nekog preduzeća za proizvodnju energenata ne smatra se činjeničnim stanjem oporezivosti kojim nastaje obveza plaćanja poreza ako se potrošnja sastoji od energenata koji su proizvedeni unutar poslovnoga prostora poduzeća. Države članice mogu smatrati i potrošnju električne energije ili ostalih energenata koji nisu proizvedeni unutar poslovnoga prostora takvog poduzeća te potrošnju energenata i električne energije unutar poslovnog prostora poduzeća za proizvodnju goriva koja se koriste za proizvodnju električne energije, kao činjenično stanje oporezivosti, kad se ne naplaćuje porez. Kad je to potrošnja za potrebe koje nisu u vezi s proizvodnjom energenta, a pogotovo ako se koriste za pogon vozila, to se smatra oporezivim slučajem koji je razlogom naplate poreza.</p> <p>4. Države članice mogu takođe predvidjeti da energenti i električna energija postaju podložni plaćanju poreza kad se utvrdi da se ne zadovoljavaju, ili više ne zadovoljavaju, uvjeti krajnje upotrebe utvrđeni nacionalnim pravilima za potrebe sniženja visine ili oslobođenja od poreza.</p> <p>5. Za potrebe primjene člana 5. i 6. Direktive 92/12/EEZ, električna energija i prirodni plin podložni su porezu koji postaje plativ u trenutku isporuke od strane distributera ili preprodavača. Ako se isporuka za potrošnju obavlja u državi članici u kojoj distributer ili preprodavač nemaju sjedište, porez države članice isporuke plaća poduzeće koje mora biti registrirano u državi članici isporuke. Porez se u svim slučajevima tereti i naplaćuje u skladu s postupkom koji utvrđuje svaka pojedina država članica.</p> <p>Bez obzira na prvi podstav, države članice imaju pravo odrediti kad nastaje činjenično stanje oporezivosti kad njihovi plinovodi nisu povezani s onima drugih država članica.</p> <p>Subjekt koji proizvodi električnu energiju za vlastitu upotrebu smatra se distributerom. Bez obzira na član 14. stav 1. tačku (a), države članice mogu osloboditi od poreza male proizvođače električne energije pod uslovom da oporezuju energente koji se koriste za</p>			<p>Potpuna usklađenost će se postići izmjenama Zakona o akcizama</p>	
---	--	--	--	--

<p>proizvodnju te električne energije.</p> <p>Za potrebe primjene člana 5. i 6. Direktive 92/12/EEZ, ugljen, koks i lignit postaju podložni oporezivanju i naplati poreza u trenutku kad ih isporučuju reduzeća, koja u tu svrhu moraju biti registrovana pri relevantnim državnim tijelima. Ta državna tijela mogu dozvoliti proizvođaču, trgovcu, uvozniku ili poreznom zastupniku da preuzme poreske obaveze registrovanbog preduzeća. Porez se tereti i naplaćuje u skladu s postupkom koji utvrđuje svaka pojedina država članica.</p> <p>6. Države članice ne moraju tretirati kao „proizvodnju energenta“:</p> <p>(a) radne procese pri kojima se slučajno dobijaju manje količine energije;</p> <p>(b) radne procese pri kojima korisnik energenta omogućuje njegovu ponovnu upotrebu u svom vlastitom poduzeću, pod uslovom da iznos poreza koji je već plaćen za takav proizvod nije niži od poreza koji bi bio plativ da je ponovno upotrijebljeni energent opet podložan oporezivanju;</p> <p>(c) postupak koji se sastoji od miješanja energenata s drugim energentima ili drugim materijalima izvan proizvodnih pogona ili skladišta neoporezovane robe uz uslov da:</p> <p>i. je prethodno već plaćen porez na pojedine sastavne dijelove; i</p> <p>ii. da plaćeni iznos nije ispod iznosa poreza koji bi bio plativ na mješavinu.</p> <p>Uslov pod kojim se ne primjenjuje podtačka i. je kad je mješavina oslobođena oporezivanja zbog specifične upotrebe.</p> <p><b>Član 22.</b></p> <p>Pri promjeni poreskih stopa, zalihe energenata koje su već puštene u slobodnu potrošnju, mogu biti predmet povećanja ili smanjenja poreza.</p> <p><b>Član 23.</b></p> <p>Države članice mogu refundirati iznose poreza već plaćene na zagađene ili slučajno pomiješane energente koji su vraćeni u skladište neoporezovane robe radi recikliranja.</p>				
<p><b>Član 24</b></p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija nije</p>	



<p>1. Energenti pušteni u slobodnu potrošnju u jednoj državi članici, a nalaze se u standardnim spremnicima komercijalnih vozila i namijenjeni su za korištenje kao gorivo u tim istim vozilima, kao i oni u specijalnim spremnicima namijenjeni za održavanje, za vrijeme prevoza, rada sistema koji je opremljen tim istim spremnicima, oslobođeni su akcize u drugim državama članicama.</p> <p>2. Za potrebe ovoga člana, «standardni spremnik» znači:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spremnik koji proizvođač ugrađuje u sva motorna vozila istoga tipa kao vozilo u pitanju, čija trajna ugradnja omogućuje da se gorivo direktno koristi kao pogonsko gorivo i, po potrebi, za rad sistema hlađenja ili drugih sistema za vrijeme prevoza. Plinski spremnici ugrađeni u motorna vozila namijenjeni za izravnu upotrebu plina kao goriva i spremnici ugrađeni u ostale sisteme, kojima vozilo može biti opremljeno, također se smatraju standardnim spremnicima;</li> <li>- spremnici koje proizvođač čvrsto ugrađuje u sve kontejnere istoga tipa kao kontejneri u pitanju i čija trajna ugradnja omogućuje da se gorivo direktno koristi za rad sistema hlađenja ili drugih sistema za vrijeme prevoza, kojima su opremljeni specijalni kontejneri.</li> </ul> <p>«Specijalni kontejner» znači svaki uređaj opremljen specijalno namijenjenom napravom za sistem hlađenja, dovoda kiseonika, sistem toplinske izolacije ili druge sisteme.</p>			predmet regulisanja ovog propisa	
<p><b>Čl. 25 i 26</b></p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprijmljivo</p>		
<p><b>Čl. 27-32</b></p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p><b>Prilog I</b> <b>Tabela A, B i C</b></p> <p><b>Prirodni plin:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2,6 €/gJ (za motorni pogon)</b></li> <li>- <b>0,3 €/gJ (za Industrijske i komercijalne svrhe)</b></li> <li>- <b>0,15 €/gJ (za grijanje –poslovna upotreba)</b></li> <li>- <b>0,30 €/gJ (za grijanje –neposlovna upotreba)</b></li> </ul>	<p><b>Član 7</b></p> <p>U članu 52 stav 3 poslije tačke 4 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p>“ 4a) prirodni plin (tarifne oznake CN 271111 i 271121) koji se koristi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kao motorno gorivo 0 eura na 1000 litara;</li> <li>- za industrijske i komercijalne svrhe 0 eura na 1000 litara;</li> </ul>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 52 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14) u dijelu obuhvata proizvoda koji podliježu obavezi</p>	<p>IV kvartal 2018</p>

	- za grijanje 0 eura na 1000 litara."		plaćanja akcize. Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, kojim će se izvršiti uskladjivanje minimalnih stopa i uvođenje ostalih energenata i električne energije u Zakon.	
<b>Prilog II</b>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<b>Direktiva 92/83/EEZ</b>				
<b>Član 1.</b> 1. Države članice primjenjuju akcize na pivo u skladu s ovom Direktivom. 2. Države članice određuju svoje stope akcize u skladu s Direktivom 92/84/EEZ.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 37 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14)	
<b>Član 2.</b> Za potrebe ove Direktive, pojam „pivo“ obuhvata sve proizvode koji su obuhvaćeni oznakom KN 2203, ili sve proizvode koji sadrže mješavinu piva i bezalkoholnih pića, koji su obuhvaćeni oznakom KN 2206, u oba slučaja sa stvarnom jačinom alkohola koja prelazi 0,5 % vol. <b>Član 3.</b> 1. Akcize koje države članice naplaćuju na pivo utvrđuju se u odnosu na: — broj hektolitara/stupanj Platoa, ili — broj hektolitara/stupanj stvarne jačine sadržaja alkohola gotovog proizvoda.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članovima 37 i 38 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14)	

<p>2. Kod utvrđivanja iznosa akcize na pivo u skladu sa uslovima Direktive 92/84/EEZ, države članice mogu zanemariti decimale stupnja Platoa ili stupnja stvarne jačine sadržaja alkohola. Osim toga, države članice koje naplaćuju akcize u odnosu na broj hektolitara/stupanj Platoa mogu podijeliti pivo na kategorije, od kojih svaka kategorija obuhvaća najviše 4 stupnja Platoa, te s istom stopom naplaćivati akcize po hektolitr za sva piva koja spadaju u jednu kategoriju. Takve stope moraju redovito biti jednake ili više od najnižih stopa koje su utvrđene članom 6. Direktive 92/84/EEZ, dalje u tekstu najniža stopa.</p>				
<p><b>Član 4.</b>  1. Države članice mogu primjenjivati snižene stope akcize koje se razrezuju prema godišnjoj proizvodnji pojedinih pivara na pivo koje proizvode samostalne male pivare uz sljedeća ograničenja:  — snižene stope se neće primjenjivati na preduzeća koja proizvode više od 200 000 hl piva godišnje,  — snižene stope, koje mogu biti ispod najniže stope, ne smiju biti više od 50 % ispod standardne nacionalne stope akcize.  2. Za potrebe sniženih stopa, pojam „samostalne male pivovare“ znači pivara koja je pravno i gospodarski nezavisna od bilo koje druge pivare, koja se koristi prostorom koji je fizički odvojen od prostora druge pivare i koja ne proizvodi prema licenci. Međutim, kad dvije ili više manjih pivara sarađuju, a njihova godišnja proizvodnja zajedno ne prelazi 200 000 hl, te se pivare mogu tretirati kao jedna samostalna mala pivovara.  3. Države članice osiguravaju da se sve snižene stope koje one uvedu, primjenjuju isto tako i na pivo isporučeno na njihovo državno područje iz samostalnih malih pivara kojih je sjedište u drugim državama članicama. One posebno osiguravaju da nijedna pojedinačna isporuka iz druge države članice nikad nije opterećena višom akcizom od takve domaće isporuke.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Opcija nije iskorišćena</p>	
<p><b>Član 5.</b>  1. Države članice mogu primijeniti snižene stope koje mogu biti ispod najniže stope, za pivo sa stvarnim sadržajem jačine alkohola od</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Opcija nije iskorišćena</p>	

<p>najviše 2,8 % vol.</p> <p>2. Države članice mogu ograničiti primjenu ovog člana na proizvode koji sadrže mješavinu piva i bezalkoholnih pića, a koji su obuhvaćeni oznakom KN 2206.</p>				
<p><b>Član 6.</b></p> <p>U zavisnosti od uslova koje utvrde kako bi osigurale pravilnu primjenu oslobođenja, države članice mogu osloboditi od akcize pivo koje je proizveo privatni pojedinac, te konzumirao proizvođač, članovi njegove porodice ili njegovi gosti, pod uslovom da se ne radi o prodaji.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Opcija nije iskorišćena</p>	
<p><b>Član 7.</b></p> <p>1. Države članice primjenjuju akcize na vino u skladu sa ovom Direktivom.</p> <p>2. Države članice određuju svoje stope u skladu s Direktivom 92/84/EEZ.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 43 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14)</p>	
<p><b>Član 8.</b></p> <p>Za potrebe ove Direktive:</p> <p>1. Pojam „mirno vino“ obuhvata sve proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 2204 i 2205, osim pjenušavog vina, kako je utvrđeno stavom 2. ovog člana i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— imaju stvarnu jačinu sadržaja alkohola iznad 1,2 % vol., ali najviše 15 % vol., pod uslovom da je sav alkohol koji sadrži gotov proizvod nastao vrenjem,</li> <li>— imaju stvarnu jačinu sadržaja alkohola iznad 15 % vol., ali najviše 18 % vol., pod uslovom da su proizvedeni bez ikakvog obogaćivanja i da je sav alkohol koji sadrži gotov proizvod nastao vrenjem.</li> </ul> <p>2. Pojam „pjenušavo vino“ obuhvaća sve proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 i 2205:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— punjeni su u boce s posebnim čepom (u obliku gljive) za pjenušava vina, koji su pričvršćeni na poseban način, ili imaju u otopini, zbog ugljičnog dioksida, povišeni pritisak od tri ili više bara,</li> <li>— imaju stvarnu jačinu sadržaja alkohola od najmanje 1,2 % vol., ali</li> </ul>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članovima 39 i 43 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14)</p>	

<p>najviše 15 % vol., pod uslovom da je sav alkohol koji sadrži gotov proizvod nastao vrenjem.</p> <p><b>Član 9.</b></p> <p>1. Akcize koje na vino ubiru države članice utvrđuju se u odnosu na broj hektolitara gotovog proizvoda.</p> <p>2. Osim na način kako je predviđeno stavovima 3. i 4., države članice naplaćuju iste stope akcize za sve proizvode koji su podložni akcizama na mirna vina. Slično, one naplaćuju istu stopu akcize na proizvode koji su podložni akcizama, na pjenušava vina. One mogu primjenjivati istu stopu akcize, kako na mirna, tako i na pjenušava vina.</p> <p>3. Države članice mogu primjenjivati snižene stope akcize na sve vrste mirnih vina i pjenušavih vina koja imaju stvarnu alkoholnu jačinu od najviše 8,5 % vol.</p> <p>Države članice mogu primjenjivati snižene stope akcize na sve vrste mirnih vina i pjenušavih vina koja imaju stvarnu alkoholnu jačinu od najviše 8,5 % vol.</p> <p>4. Države članice koje su 1. Januar 1992. primjenjivale višu stopu akcize na mirna vina, kako je predviđeno članom 8. stavom 1. drugom alinejom, mogu nastaviti primjenjivati tu stopu. Ta visa stopa ne smije biti iznad standardne nacionalne stope koja se primjenjuje za poluproizvode.</p>				
<p><b>Član 10.</b></p> <p>U zavisnosti od uslova koje utvrde sa ciljem osiguranja dosljedne primjene ovog člana, države članice mogu osloboditi od akcize vina koja proizvode privatne osobe za vlastitu potrošnju, a troše proizvođači, članovi njihovih obitelji ili njihovi gosti, pod uslovom da se ne radi o prodaji.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Opcija nije iskorišćena</p>	
<p><b>Član 11.</b></p> <p>1. Države članice primjenjuju akcize na pića koja se dobijaju vrenjem, osim piva i vina (ostala pića koja se dobivaju vrenjem) u skladu s ovom Direktivom.</p> <p>2. Države članice utvrđuju svoje stope u skladu s Direktivom 92/84/EEZ.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 43 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12,</p>	

			38/13 i 45/14)	
<p><b>Član 12.</b>            Za potrebe ove Direktive i ne dovodeći u pitanje odredbe člana 17.:            1. Pojam „ostala mirna pića koja se dobijaju vrenjem” obuhvaća proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 2204 i 2205, ali koji nisu navedeni u članu 8., i proizvode koji su obuhvaćeni oznakom KN 2206, osim ostalih pjenušavih pića koja se dobivaju vrenjem, kako je određeno u stavu 2. ovog člana, te svi proizvodi obuhvaćeni članom 2., a imaju:            — stvarnu jakost sadržaja alkohola iznad 1,2 % vol., ali najviše 10 % vol.,            — stvarnu jakost sadržaja alkohola iznad 10 % vol., ali najviše 15 % vol., pod uvjetom da je sav alkohol koji sadrži gotov proizvod nastao vrenjem.            2. Pojam „ostala pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem” obuhvaća sve proizvode koji su obuhvaćeni oznakom KN 2206 00 91, kao i proizvodi koji su obuhvaćeni oznakom KN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 i 2205, a nisu navedeni u članu 8. i:            — punjeni su u boce s posebnim čepom (u obliku gljive) za pjenušava vina, koji su pričvršćeni na poseban način, ili imaju u otopini zbog ugljičnog dioksida povišeni tlak od tri ili više bara,            — imaju stvarnu jakost sadržaja alkohola od najmanje 1,2 % vol., ali najviše 13 % vol.,            — imaju stvarnu jakost sadržaja alkohola od najmanje 13 % vol., ali najviše 15 % vol., pod uvjetom da je sav alkohol koji sadrži gotov proizvod nastao vrenjem.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 40 Zakona o akcizama („Sl list RCG”, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG”, br. 76/08, 28/12, 38/13 i 45/14)</p>	
<p><b>Član 13.</b>            1. Akcize koje države članice naplaćuju na ostala pića koja se dobivaju vrenjem utvrđuju se prema broju hektolitara gotovog proizvoda.            2. Osim kako je predviđeno stavom 3., države članice naplaćuju istu stopu akcize na sve proizvode koji su podložni akcizama na ostala mirna pića koja se dobivaju vrenjem. Slično tome, one naplaćuju istu stopu akcize na sve proizvode koji su podložni akcizama i na ostala</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Opcija nije iskorišćena</p>	

<p>pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem. One mogu primjenjivati istu stopu akcize kako na mirna pića, tako i na ostala pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem.</p> <p>3. Države članice mogu primjenjivati snižene stope akcize na sve vrste mirnih i pjenušavih pića koja se dobivaju vrenjem, sa stvarnom jačinom sadržaja alkohola do najviše 8,5 % vol.</p>				
<p><b>Član 14.</b></p> <p>U zavisnosti od uslova koje utvrde sa ciljem osiguranja dosljedne primjene ovog člana, države članice mogu osloboditi plaćanja akcize ostala mirna i pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem, koja proizvode privatne osobe za vlastitu potrošnju, a troše proizvođači, članovi njihovih obitelji ili njihovi gosti, pod uvjetom da se ne radi o prodaji.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Opcija nije iskorišćena</p>	
<p><b>Član 15.</b></p> <p>Za potrebe Direktive 92/84/EEZ i Direktive 92/12/EEZ, kad se navodi pojam „vina” smatra se da se to odnosi isto tako i na ostala pića koja se dobivaju vrenjem, kako je definirano u ovom odjeljku.</p> <p><b>Član 16.</b></p> <p>1. Države članice primjenjuju akcize na poluproizvode u skladu s ovom Direktivom.</p> <p>2. Države članice određuju svoje stope u skladu s Direktivom 92/84/EEZ. Te stope nikad ne smiju biti ispod stopa koje države članice primjenjuju na proizvode iz člana 8. stava 1. i člana 12. stava 1. sadašnje Direktive.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članovima 39 i 41 Zakona o akcizama („Sl list RCG”, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG”, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14)</p>	
<p><b>Član 17.</b></p> <p>1. Za potrebe ove Direktive, pojam „poluproizvod” obuhvaća sve proizvode stvarne jakosti sadržaja alkohola iznad 1,2 % vol., ali najviše 22 % vol., koji su obuhvaćeni oznakama KN 2204, 2205 i 2206, ali nisu obuhvaćeni članovima 2., 8. i 12.</p> <p>2. Bez obzira na odredbe člana 12., države članice mogu tretirati kao poluproizvod sva mirna pića koja se dobivaju vrenjem, koja su obuhvaćena područjem primjene člana 12. stava 1., koja imaju stvarnu jakost alkohola od najmanje 5,5 % vol. i nisu dobijena isključivo vrenjem, te sva pjenušava pića dobivena vrenjem koja su</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 41 Zakona o akcizama („Sl list RCG”, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG”, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14)</p>	

<p>obuhvaćena područjem primjene člana 12. stava 2., koja imaju stvarnu jakost alkohola od najmanje 8,5 % vol. i nisu dobijena isključivo vrenjem.</p>				
<p><b>Član 18.</b>  1. akciza koju države članice naplaćuju na poluproizvode utvrđuje se u odnosu na broj hektolitara gotovog proizvoda.  2. Osim kako je predviđeno stavovima 3., 4. i 5., države članice naplaćuju istu stopu akcize na sve proizvode koji su podložni akcizama na poluproizvode.  3. Država članica može primijeniti jedinstvenu sniženu stopu akcize na poluproizvode sa stvarnom jakosti sadržaja alkohola do najviše 15 % vol., podložno sljedećim uslovima:  — snižena stopa ne smije biti više od 40 % ispod standardne nacionalne stope akcize,  — snižena stopa ne smije biti niža od standardne nacionalne stope koja se primjenjuje na proizvode koje obuhvataju član 8. Stav 1. i član 12. stav 1. ove Direktive.  4. Države članice mogu primjenjivati jedinstvenu sniženu stopu akcize na poluproizvode koji su određeni članom 13. stavovima 1. i 2. Regulative (EEZ) br. 4252/88.  Snižena stopa  — može biti ispod najniže stope, ali ne smije biti više od 50 % niža od standardne nacionalne stope akcize,  ili  — ne smije biti ispod najniže stope koja se primjenjuje na poluproizvode.  5. Za poluproizvode koji su punjeni u boce s posebnim čepom (u obliku gljive) za pjenušava vina, koji su pričvršćeni na poseban način ili imaju u otopini zbog ugljičnog dioksida povišeni tlak od tri ili više bara, države članice mogu primjenjivati istu stopu, kako je predviđeno za proizvode koji su obuhvaćeni područjem primjene člana 12. stava 2., pod uvjetom da je ta stopa viša od nacionalne stope za poluproizvode.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno odredbama člana 40 i 43 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br. 76/08, 28/12, 38/13 i 45/14)</p>	
<p><b>Član 19.</b></p>				



<p>1. Države članice primjenjuju akcize za etilni alkohol u skladu s ovom Direktivom.</p> <p>2. Države članice određuju svoje stope u skladu s Direktivom 92/84/EEZ.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članovima 42 i 43 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14)</p>	
<p><b>Član 20.</b></p> <p>Za potrebe ove Direktive pojam „etilni alkohol“ obuhvata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sve proizvode sa stvarnom jakosti sadržaja alkohola od najmanje 1,2 % vol., koji su obuhvaćeni oznakama KN 2207 i 2208, čak kad su ti proizvodi tek dio nekog proizvoda koji je obuhvaćen nekim drugim poglavljem KN-a,</li> <li>— proizvode oznaka KN 2204, 2205 i 2206 koji imaju stvarnu jačinu sadržaja alkohola iznad 22 % vol.,</li> <li>— žestoka alkoholna pića, miješana ili ne.</li> </ul>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 42 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14)</p>	
<p><b>Član 21.</b></p> <p>Akciza na etil alkohol utvrđuje se na hektolitar čistog alkohola kod temperature od 20 °C i izračunava se u odnosu na broj hektolitara čistoga alkohola. Prema odredbama člana 22., države članice naplaćuju istu stopu akcize na sve proizvode koji su podložni akcizama na etil alkohol.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno odredbama članova 37, 42 i 43 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14)</p>	
<p><b>Član 22.</b></p> <p>1. Države članice mogu primjenjivati snižene stope akcize na etil alkohol koji proizvode male destilerije uz sljedeća ograničenja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— snižene stope, koje mogu biti ispod najniže stope, ne primjenjuju se na preduzeća koja proizvode više od 10 hektolitara čistog alkohola godišnje. Međutim, države članice koje su 1. Januara 1992. primjenjivale snižene stope na preduzeća koja proizvode 10 do 20 hektolitara čistoga alkohola godišnje, mogu to i dalje činiti,</li> <li>— snižene stope ne smiju biti više od 50 % ispod standardne</li> </ul>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Opcija nije iskorišćena</p>	

<p>nacionalne stope akcize .</p> <p>2. Za potrebe sniženih stopa, pojam „manja destilerija” znači destileriju koja je pravno i ekonomski neovisna o nekoj drugoj destileriji i koja ne proizvodi prema licenci.</p> <p>3. Države članice osiguravaju da se snižene stope koje one mogu uvesti, isto tako primjenjuju i na etilni alkohol koji na njihovo državno područje isporučuju neovisne male destilerije koje imaju sjedište u drugim državama članicama.</p> <p>4. Države članice mogu predvidjeti odredbe prema kojima se alkohol koji proizvode mali proizvođači pušta na slobodno tržište čim se pribavi (pod uvjetom da sami proizvođači ne obavljaju poslovanje unutar Zajednice), bez postupka skladištenja u akciznom skladištu, i da ga se na kraju tereti po jedinstvenoj stopi akcize .</p> <p>5. Države članice mogu primjenjivati snižene stope akcize na proizvode koji su obuhvaćeni oznakom KN 2208 i kojih stvarna jakost sadržaja alkohola ne prelazi 10 % vol.</p>				
<p><b>Član 23.</b></p> <p>Sljedeće države članice mogu primjenjivati sniženu stopu, koja može biti ispod najniže stope, ali ne smije biti više od 50 % ispod najniže nacionalne stope akcize za etilni alkohol, za sljedeće proizvode:</p> <p>1. Francuska Republika, u odnosu na rum, kako je predviđeno članom 1. stavom 4. tačkom (a) Regulative (EEZ) br. 1576/89, koji je proizveden od šećerne trske koja je ubrana na mjestu proizvodnje, kako je predviđeno članom 1. stavom 3. tačkom 1. te Regulative te ima hlapljive sastojke, osim etilnog i metilnog alkohola od najmanje 225 grama po hektolitr čistoga alkohola, i stvarnu jakost sadržaja alkohola od najmanje 40 % vol.;</p> <p>2. Helenska Republika, u vezi sa žestokim pićima sa ukusom anisa, kako je definisano u Regulativi (EEZ) br. 1576/89, koja su bez boje i imaju sadržaj šećera od najviše 50 grama po litri, i u kojima se najmanje 20 % jakosti alkohola u gotovom proizvodu sastoji od aromatizovanog alkohola koji je proizveden destilacijom u tradicionalnim bakrenim destilacijskim kotlovima kapaciteta do najviše 1 000 litara.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p><b>Član 24.</b></p> <p>1. Države članice ne moraju zahtijevati da se proizvodi obuhvaćeni ovom Direktivom proizvode u akciznim skladištima od sastojaka alkoholnih proizvoda koji su u sistemu odloženog plaćanja relevantnih akciza , pod uslovom da je već unaprijed plaćena akciza na sastojke od kojih se izrađuje, a da ukupni porezi koji su na njih plaćeni nisu niži od poreza koji se plaća na proizvode koji se dobivaju od njihove mješavine.</p> <p>2. Kraljevina Španija ne mora smatrati kao preradu od poluproizvoda pripremu vina koja se proizvode na područjima Moriles-Montille, Tarragone, Prioratoa i Terra Alte, kojima se alkohol pridodaje tako da se sadržaj jakosti alkohola podigne za najviše 1 % vol.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Opcija nije iskorišćena</p>	
<p><b>Član 25.</b></p> <p>Države članice mogu refundirati akciza na alkoholna pića koja su povučena s tržišta, jer zbog svog stanja ili starosti više nisu podobna za prehranu ljudi.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Opcija nije iskorišćena</p>	
<p><b>Član 26.</b></p> <p>Upućivanja na oznake KN u ovoj Direktivi su one iz verzije kombinirane nomenklature, koje su vrijedile prilikom donošenja ove Direktive.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p><b>Član 27.</b></p> <p>1. Države članice oslobađaju proizvode koji su obuhvaćeni ovom Direktivom od plaćanja usklađenih akciza pod uslovima koje predvide s ciljem osiguranja pravilne i dosljedne primjene takvih oslobađanja, te sprečavanja utaja, izbjegavanja ili zloupotreba:</p> <p>(a) kad se prodaju u obliku potpuno denaturiranog alkohola u skladu s uslovima pojedine države članice, a o tim je uslovima obaviješteno, te su prihvaćeni u skladu sa stavovima 3. i 4. ovog člana. Oslobađanje se može provoditi pod uslovom da se pri primjeni sprovode odredbe Direktive 92/12/EEZ o komercijalnom prijevozu potpuno denaturisanog alkohola;</p> <p>(b) kad je alkohol potpuno denaturisan prema uslovima neke države članice i kad se koristi za preradu bilo kojeg proizvoda koji ne služi za prehranu ljudi;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 44 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14)</p>	

<p>(c) kad se koristi za proizvodnju octa koji je obuhvaćen oznakom KN 2209;</p> <p>(d) kad se koristi za proizvodnju lijekova, kako je predviđeno Direktivom 65/65/EEZ;</p> <p>(e) kad se koristi za proizvodnju aroma za pripremu hrane i bezalkoholnih pića jakosti sadržaja alkohola do najviše 1,2 % vol.;</p> <p>(f) kad se koristi neposredno ili kao sastojak nekog poluproizvoda za proizvodnju prehrambenih proizvoda, punjenih ili u drugom obliku, pod uvjetom da je u svakom slučaju sadržaj alkohola najviše 8,5 litara čistoga alkohola na 100 kg proizvoda za čokoladu, te 5 litara čistoga alkohola na 100 kg proizvoda za druge proizvode.</p> <p>2. Države članice mogu osloboditi proizvode koji su obuhvaćeni ovom Direktivom od plaćanja usklađenih akciza pod uslovima koje predvide s ciljem osiguranja pravilne i dosljedne primjene takvih oslobađanja, te sprečavanja utaja, izbjegavanja ili zloupotreba:</p> <p>(a) kao uzorke za analizu, za testiranje proizvodnje ili za naučne potrebe;</p> <p>(b) za naučna istraživanja;</p> <p>(c) za medicinske potrebe u bolnicama i apotekama ;</p> <p>(d) u proizvodnim procesima pod uslovom da krajnji proizvod ne sadrži alkohol;</p> <p>(e) za proizvodnju sastavnih dijelova koji nisu podložni akcizi prema ovoj Direktivi.</p> <p>3. Prije 1. Januara 1993. i tri mjeseca prije svake namjeravane promjene nacionalnog prava, svaka država članica obavješćuje Komisiju, uz sve relevantne informacije, o denaturantu kojeg namjerava koristiti za potrebe stava 1. tačke (a). Komisija prenosi obavještenje drugim državama članicama u roku od mjesec dana od njenog primitka.</p> <p>4. Ako u roku od dva mjeseca nakon što su druge države članice obaviještene, Komisija ni bilo koja država članica ne postavi pitanje u Savjetu, smatra se da je Savjet odobrilo postupke denaturisanja o kojima je obaviješteno. Ako se u tom roku uloži prigovor, odluka se donosi u skladu s postupkom predviđenim u članu 24. Direktive</p>				
---	--	--	--	--

<p>92/12/EEZ.</p> <p>5. Ako država članica ustanovi da je proizvod koji je oslobođen prema stavu 1. tački (a) ili stavu 1. tački (b) razlog utaje, izbjegavanja i zloporabe, ona može odbiti oslobađanje ili povući već odobreno oslobađanje od plaćanja. Država članica o tome bez odlaganja obavješćuje Komisiju. Komisija prenosi obavijest drugim državama članicama u roku od mjesec dana od njenog primitka. Konačna odluka se donosi u skladu s postupkom predviđenim u članu 24. Direktive 92/12/EEZ. Države članice nisu obavezne ovu odluku primjenjivati retroaktivno.</p> <p>6. Države članice mogu slobodno provoditi gore navedena oslobađanja povratom već plaćenih akciza.</p>				
<p><b>Član 28.</b></p> <p>Ujedinjeno Kraljevstvo može nastaviti da primjenjuje oslobađenja koja je primjenjivala 1. Januara 1992. na sljedeće proizvode:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— koncentrirana pića priređena vrenjem slada, kojih je sladovina prije fermentacije imala specifičnu gustoću od najmanje 1 200 originalnog sadržaja slada (47° Plato),</li> <li>— aromatizirani biter stvarne jakosti alkohola od 44,2 % do 49,2 % vol., koji sadrži 1,5 % do 6 % težine gorčice (lincure), začina ili drugih aromatskih sastojaka i 4 % do 10 % težine šećera, u posudama koje sadrže najviše 0,2 litre neto proizvoda.</li> </ul>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p><b>Član 29.</b></p> <p>1. Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. decembra 1992. One o tome odmah obavješćavaju Komisiju.</p> <p>Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadrže upućivanje na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takvo upućivanje. Načine tog upućivanja određuju države članice.</p> <p>2. Države članice Komisiji dostavljaju tekstove glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>		
<p><b>Član 30.</b></p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>Ova je Direktiva upućena državama članicama. Sastavljeno u Luksemburgu 19. oktobra 1992.</p>				
<p><b>Direktiva 95/60/EZ</b></p>				
<p><b>Član 1.</b> 1. Ne dovodeći u pitanje nacionalne odredbe o fiskalnom označivanju, države članice primjenjuju fiskalno sredstvo za označivanje u skladu s odredbama ove Direktive na: — sva plinska ulja obuhvaćena oznakom KN 2710 00 69 koja su puštena u upotrebu u smislu člana 6. Direktive 92/12/EEZ i koja su izuzeta od ili podliježu akcizama po stopi koja nije utvrđena članom 5. stavom 1. Direktive 92/82/EEZ; — kerozin obuhvaćen oznakom KN 2710 00 55 koji je pušten u upotrebu u smislu člana 6. Direktive 92/12/EEZ i koji je izuzet ili podliježe akcizi po stopi koja nije utvrđena članom 8. stavom 1. Direktive 92/82/EEZ. 2. Države članice mogu dopustiti izuzetke od primjene fiskalnog sredstva za označivanje, predviđene u stavu 1., s obrazloženjem javnog zdravlja ili sigurnosti ili zbog drugih tehničkih razloga, pod uslovom da preduzimaju odgovarajuće mjere fiskalnog nadzora. Osim toga, Irska može odlučiti da ne koristi ili da ne dopusti upotrebu ovog sredstva za označivanje u skladu s članom 21. stavom 4. Direktive 92/12/EEZ. U takvom slučaju Irska obavješćuje Komisiju koja obavješćuje ostale države članice.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 1 Pravilnika o postupku bojenja i označavanja mineralnih ulja koja se koriste kao gorivo za grijanje ("Sl. list RCG", br. 23/02)</p>	
<p><b>Član 2.</b> 1. Sredstvo za označivanje sastoji se od tačno određene kombinacije kemijskih aditiva koji se dodaju pod fiskalnim nadzorom prije puštanja mineralnih ulja na koja se to odnosi u potrošnju. Međutim, — u slučaju izravnih isporuka iz druge države članice prema dogovoru o ukidanju poreza izvan poreznog skladišta, države članice mogu zahtijevati dodavanje sredstva za označivanje prije nego što proizvod napusti otpremno porezno skladište, — države članice koje su donijele ovu mjeru prije 1. januara 1996. mogu u nekim iznimnim slučajevima ili situacijama dopustiti</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 2 Pravilnika o postupku bojenja i označavanja mineralnih ulja koja se koriste kao gorivo za grijanje ("Sl. list RCG", br. 23/02) u dijelu koji se odnosi na usklađenost markirnih indikatora</p>	<p>I kvartal 2017</p>

<p>dodavanje sredstva za označivanje nakon puštanja predmetnih mineralnih ulja u potrošnju pod fiskalnim nadzorom. Država članica koja primjenjuje takvu mjeru obavještava o tome Komisiju. Komisija o toj mjeri obavještuje druge države članice. Tada država članica može nadoknaditi akcizu plaćenu nakon puštanja proizvoda u potrošnju,</p> <p>— Danska može, pod uslovom da roba ostane pod fiskalnom kontrolom, odložiti dodavanje sredstva za označivanje najkasnije do trenutka konačne prodaje.</p> <p>2. Sredstvo za označivanje koje se koristi proizvodi se u skladu s postupcima utvrđenima članom 24. Direktive 92/12/EEZ.</p>			<p>za označavanje mineralnih ulja. Potpuna usklađenost će se postići izmjenama Pravilnika o postupku bojenja i označavanja mineralnih ulja koja se koriste kao gorivo za grijanje</p>	
<p><b>Član 3.</b> Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi se izbjegla nepravilna upotreba označenih proizvoda, a posebno upotreba predmetnih mineralnih ulja za izgaranje u motorima cestovnih motornih vozila ili za čuvanje u spremniku goriva takvih vozila, ako takva upotreba nije dozvoljena u posebnim slučajevima koje su utvrdila nadležna tijela država članica. Države članice osiguravaju da se upotreba predmetnih mineralnih ulja u slučajevima koji su navedeni u prvoj tački smatra prekršajem prema nacionalnom pravu države članice. Svaka država članica poduzima mjere potrebne za postizanje potpunog učinka svih odredaba Direktive te posebno određuje kazne u slučaju nepoštivanja navedenih mjera; takve kazne trebaju odgovarati njihovoj namjeni i imati odgovarajući odvraćajući efekat .</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članovima 32 i 55 Zakona o akcizama („Sl list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14)</p>	
<p><b>Član 4.</b> Osim sredstva za označivanje iz člana 1. stava 1., države članice mogu dodati nacionalno sredstvo za označavanje ili boju. Niko ne smije određenoj vrsti mineralnog ulja dodati sredstvo za označivanje ili boju koji nisu utvrđeni pravom Zajednice ili nacionalnim pravom predmetne države članice.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Opcija nije iskorišćena</p>	
<p><b>Član 5.</b> 1. Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom po stupanju na snagu odredaba</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprijmljivo</p>		

<p>donesenih u skladu s postupkom iz člana 2. One o tome odmah obavještavaju Komisiju.</p> <p>Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadrže upućivanje na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takvo upućivanje. Načine tog upućivanja određuju države članice.</p> <p>2. Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.</p>				
<p><b>Član 6.</b> Ova je Direktiva upućena državama članicama. Sastavljeno u Briselu 27. novembra 1995.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p><b>Direktiva 2006/79/EZ</b></p>				
<p><b>Član 1.</b></p> <p>1. Roba u malim pošiljkama nekomercijalne naravi koju iz određene treće zemlje šalju privatne osobe drugim privatnim osobama u određenoj državi članici po uvozu je izuzeta od poreza na promet i akcize.</p> <p>2. Za potrebe stava 1., „mala pošiljka nekomercijalne naravi“ označava pošiljke koje:</p> <p>(a) su povremene prirode;</p> <p>(b) sadrže samo robu koja je namijenjena ličnoj upotrebi ili upotrebi porodice primatelja, čija narav i količina ne ukazuje da se ona uvozi za bilo kakvu komercijalnu svrhu;</p> <p>(c) sadrže robu čija ukupna vrijednost ne prelazi 45 eura;</p> <p>(d) pošiljatelj šalje primatelju bez plaćanja bilo koje vrste.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 32 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14) i članom 70 Uredbe o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine ("Sl. list CG", br. 20/15)	
<p><b>Član 2.</b></p> <p>1. Član 1. primjenjuje se na niže navedenu robu uz sljedeća količinska ograničenja:</p> <p>(a) duvanski proizvodi</p> <p>i. 50 cigareta,</p> <p>ili</p> <p>ii. 25 cigarillosa (cigare maksimalne težine od 3 grama po cigari),</p> <p>ili</p> <p>iii. 10 cigara,</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 32 Zakona o akcizama i članom 23 Uredbe o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine ("Sl. list CG", br. 20/15)	



<p>ili  iv. 50 grama duvana za pušenje;  (b) alkohol i alkoholna pića  i. destilirana i žestoka alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22 %; nedenaturirani etilni alkohol s udjelom alkohola od 80 % i više: jedna standardna boca (do 1 litre),  ili  ii. destilovana i žestoka alkoholna pića i aperitivi iz vina ili alkohola, tafia, saké i slična pića s udjelom alkohola 22 % i manje; pjenušava i desertna vina: jedna standardna boca (do 1 litre),  ili  iii. nepjenušavo vino: dvije litre;  (c) parfemi: 50 grama,  ili  toaletna voda: 0,25 litre ili osam unca;  (d) kafa: 500 grama,  ili  ekstrakt kafe ili esencije: 200 grama;  (e) čaj: 100 grama,  ili  ekstrakt čaja ili esencije: 40 grama.  2. Države članice imaju pravo da smanje količine proizvoda iz stava 1. koji imaju pravo na oslobođenje od poreza na promet i akciza, ili u potpunosti ukinuti oslobođenje za te proizvode.</p>				
<p><b>Član 3</b>  Roba iz člana 2. koja se nalazi u malim pošiljkama nekomercijalne prirode a koja prelazi količine utvrđene u tom članu isključuju se u potpunosti od prava na oslobođenje.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 23 Uredbe o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine ("Sl. list CG", br. 20/15). Potpuna usklađenost će se postići izmjenama</p>	

			Zakona o akcizama	
<p><b>Član 4.</b></p> <p>1. Protivrijednost eura u nacionalnoj valuti koji se primjenjuje u provedbi ove Direktive utvrđuje se jednom godišnje. Kao važeći tečaj uzima se onaj na prvi radni dan u oktobru a stupa na snagu 1. Januara sljedeće godine.</p> <p>2. Države članice mogu zaokružiti iznose u nacionalnoj valuti koji proizlaze iz konverzije iznosa u eurima iz člana 1. stava 2., pod uvjetom da to zaokruživanje ne prelazi iznos od 2 eura.</p> <p>3. Države članice mogu zadržati iznos oslobođenja koji je na snazi u vrijeme godišnjeg usklađenja iz stava 1. ako bi prije zaokruživanja iz stava 2. konverzija iznosa oslobođenja izraženog u eurima imala za posljedicu promjenu manju od 5 % oslobođenja izraženog u nacionalnoj valuti.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p><b>Član. 5</b></p> <p>Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva. Komisija o tome obavještava druge države članice.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprijmljivo		
<p><b>Čl. 6-8</b></p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p><b>Prilog I</b></p> <p><b>DIO A</b></p> <p><b>Direktiva stavljena van snage i njene izmjene</b></p> <p><b>DIO B</b></p> <p><b>Rokovi za prenošenje u nacionalno pravo</b></p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p><b>Prilog II</b></p> <p><b>Korelaciona tabela</b></p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

## **PREGLED ODREDBI ZAKONA O AKCIZAMA KOJE SE MIJENJAJU**

### **Uslovi za dobijanje akcizne dozvole**

#### **Član 19**

Akciznu dozvolu može zatražiti pravno lice koje ispunjava sledeće uslove:

- 1) da obavlja djelatnost u vezi sa akciznim proizvodima u skladu sa propisanim uslovima i ima sjedište u Crnoj Gori;
- 2) da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
- 3) da redovno ispunjava poreske obaveze;
- 4) da nad tim licem nije započet postupak stečaja, odnosno likvidacije;
- 5) da ponudi osiguranje plaćanja akcize u skladu sa ovim zakonom;
- 6) da ispunjava uslove za elektronsku razmjenu podataka koji se odnose na kretanje akciznih proizvoda.

### **Zahtjev za izdavanje akcizne dozvole**

#### **Član 20**

(1) Akciznu dozvolu izdaje carinski organ na osnovu pisanog zahtjeva.

(2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži sledeće podatke:

- 1) vrstu djelatnosti i naziv akciznog proizvoda za koji se traži akcizna dozvola;
- 2) planirane količine godišnje proizvodnje, količine proizvedenih i količine uskladištenih proizvoda na zalihama;
- 3) naziv i identifikaciju lica koje je zatražilo izdavanje akcizne dozvole;
- 4) dokumentaciju iz koje mora biti vidljiv potpuni opis rada sistema računovodstva u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak;
- 5) podatke koji dokazuju ispunjenost uslova za vršenje kontrole od strane carinskog organa;

6) bliži opis pojedinih proizvodnih postupaka, uključujući podatke o mjernim uređajima koji omogućavaju mjerenje proizvedenih, prerađenih, uskladištenih i otpremljenih količina akciznih proizvoda;

7) lokaciju i opis prostorija kao i način njihovog obezbjeđenja;

8) način otpremanja akciznih proizvoda;

9) izjavu da ispunjava uslove za elektronsku razmjenu podataka koji se odnose na kretanje akciznih proizvoda.

(3) Lice koje traži akciznu dozvolu za mjerne uređaje iz stava 2 ovog člana dužno je da pribavi odobrenje za korišćenje tipa mjernog uređaja od strane organa nadležnog za mjere.

### **Dozvola oslobođenog korisnika akciznih proizvoda**

#### **Član 27**

(1) Dozvolu oslobođenog korisnika akciznih proizvoda carinski organ izdaje na osnovu pisanog zahtjeva.

(2) Carinski organ u roku od 30 dana od prijema potpunog zahtjeva obavještava lice koje je zatražilo izdavanje dozvole da podnese instrument osiguranja plaćanja akcize ili zahtjev odbija.

(3) Carinski organ izdaje dozvolu u roku od 15 dana od dana prijema instrumenta za osiguranje plaćanja akcize.

(4) U zahtjevu za izdavanje dozvole se detaljnije navodi: namjena i način upotrebe akciznih proizvoda; normativ upotrebe za svaki proizvod za čiju proizvodnju se koristi; količinu akciznih proizvoda na koju se odnosi dozvola, ali najviše za količinu jednogodišnje proizvodnje, odnosno očekivanu proizvodnju za isti period.

(5) Dozvola iz stava 1 ovog člana se izdaje na ime podnosioca zahtjeva i ne može se prenijeti na drugo lice.

(6) U dozvoli carinski organ navodi: količine akciznih proizvoda koji se mogu nabaviti bez plaćanja akcize za propisane namjene u određenom periodu koji ne može biti duži od 12 mjeseci; mjesto gdje će se akcizni proizvodi upotrebljavati i namjenu tih proizvoda. Količine se određuju u zavisnosti od proizvodnih kapaciteta i perioda na koji se odnosi dozvola.

(7) Promjena količina iz stava 6 ovog člana i odobrenje količina za naredni period vrši se na osnovu naknadnog zahtjeva.

## **Druga oslobođanja od plaćanja akcize**

### **Član 32**

Akciza se ne plaća na akcizne proizvode:

- 1) koji se prodaju na brodovima i avionima na linijama međunarodnog saobraćaja;
- 2) koje putnik donese sa sobom u svom ličnom prtljagu iz inostranstva i oslobođeni su plaćanja uvoznih dažbina u skladu sa carinskim propisima;
- 3) mineralna ulja, njihove derivate i supstitute, koji su u standardnim rezervoarima motornih vozila, plovila ili aviona, koji dolaze iz inostranstva i nijesu namijenjeni za dalju prodaju i oslobođeni su plaćanja uvoznih dažbina u skladu sa carinskim propisima;
- 4) koji se iz carinskog skladišta otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na međunarodnim graničnim prelazima na kojima je obezbijedena carinska i pasoška kontrola, radi prodaje putnicima, u skladu sa carinskim propisima.

### **Ostala fermentisana pića, osim piva i vina**

#### **Član 40**

(1) Ostalim nepjenušavim fermentisanim pićima smatraju se proizvodi iz tarifnog broja CN 22.04 i 22.05 koji nijesu svrstani u vina iz člana 39 ovog zakona i proizvodi iz tarifnog broja CN 22.06 koji nijesu svrstani u piva iz člana 38 ovog zakona i proizvodi koji nijesu svrstani u ostala nepjenušava fermentisana pića prema odredbama ovog člana, i to:

- 1) sa sadržajem alkohola koji prelazi 1,2 vol%, a ne prelazi 10 vol%;
- 2) sa sadržajem alkohola koji prelazi 10 vol%, a ne prelazi 15 vol%, pod uslovom da je alkohol sadržan u finalnom proizvodu u potpunosti fermentisanog porijekla.

(2) Ostalim pjenušavim fermentisanim pićima smatraju se proizvodi iz tarifnog broja CN 2206 00 31, 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 i 2205, koji nijesu svrstani u vina i pjenušava vina i to:

- 1) koja su pakovana u bocama sa pečurkastim zatvaračem uvezenim ili pričvršćenim pod pritiskom ugljen dioksida od 3 ili više bara;
- 2) sa sadržajem alkohola, koji prelazi 1,2 vol%, a ne prelazi 13 vol%;

3) sa sadržajem alkohola, koji prelazi 13 vol%, a ne prelazi 15 vol%, pod uslovom da je količina alkohola sadržana u finalnom proizvodu u potpunosti fermentisanog porijekla.

## **Akcizna osnovica i iznos akcize**

### **Član 52**

(1) Akcizna osnovica je količina mineralnih ulja, izražena u litrima ili kilogramima.

(2) Ako je količinska jedinica za akcizu u litrima, litar se mjeri na temperaturi od +15°C.

(3) Visina akcize, za proizvode iz stava 1 ovog člana iznosi za:

1) olovni benzin (tarifne oznake CN 2710 11 31 00, 2710 11 51 10, 2710 11 51 90 i 2710 11 59 00) 464 Eura na 1000 litara;

2) bezolovni benzin (tarifne oznake CN 2710 11 31 00, 2710 11 41 00, 2710 11 45 00 i 2710 11 49 00) 459 Eura na 1000 litara;

3) kerozin (tarifne oznake CN 2710 19 21 00 i 2710 19 25 00) koji se koristi:

- kao motorno gorivo 330 Eura na 1000 litara;

- za grijanje 89,7 Eura na 1000 litara;

4) gasna ulja (tarifne oznake CN 2710 19 41 do 2710 19 49) koja se koriste:

- kao motorno gorivo 350 Eura na 1000 litara;

- kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe 169 Eura na 1000 litara;

- za grijanje 117 Eura na 1000 litara;

5) ulje za loženje (tarifne oznake CN 2710 19 61 00 do 2710 19 69 00) 19,5 Eura na 1000 kilograma;

6) tečni naftni gas (tarifne oznake CN 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) koji se koristi:

- kao motorno gorivo 125 Eura na 1000 kilograma;

- kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe 58,5 Eura na 1000 kilograma;

- za grijanje 26 Eura na 1000 kilograma.

7) biogoriva „350“ Eura na 1000 litara.

## Član 53

(1) Akciza za aditive i ekstendere koji su dodati mineralnim uljima jednaka je akcizi propisanoj za mineralno ulje kojem su dodati.

(2) Na svaki proizvod koji se stavlja u promet kao aditiv ili ekstender mineralnim uljima plaća se akciza kao da se radi o mineralnim uljima. Svaki ugljovodonik koji je proizveden iz sirove nafte i koji se stavlja u promet kao gorivo za grijanje (osim crnog uglja, lignite, treseta ili sličnih čvrstih ugljovodonika i prirodnog gasa) podliježu plaćanju akcize po stopi propisanoj za odgovarajuće mineralno ulje.

(3) Za mineralna ulja koja se upotrebljavaju za pogon poljoprivredne i šumske mehanizacije (uključujući traktore), i za upotrebu mehanizacije koja služi za održavanje ski staza i parkinga na skijalištima, kupci imaju pravo na povraćaj akcize koja je propisana za tu namjenu.

(4) Povraćaj akcize iz stava 3 ovog člana, kupci mineralnih ulja ostvaruju u roku od sedam dana od dana podnošenja urednog zahtjeva nadležnom carinskom organu.

(5) Bliži način povraćaja akcize i uslove koje mora ispuniti kupac mineralnih ulja iz stava 3 ovog člana propisuje Ministarstvo finansija, u saradnji sa organom državne uprave nadležnim za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i organom državne uprave nadležnim za poslove održivog razvoja i turizma.

## Označavanje mineralnih ulja

### Član 55

(1) Mineralna ulja koja se upotrebljavaju kao gorivo za grijanje, moraju biti označena propisanom bojom i indikatorom. Označavanje mineralnih ulja se može obaviti samo u akciznom skladištu koje ima dozvolu carinskog organa za označavanje. Ako mineralna ulja nijesu označena u akciznom skladištu, smatra se da ta ulja nijesu označena.

(2) Mineralno ulje uvezeno u Crnu Goru smatra se označenim, ako uvoznik podnese potvrdu stranog carinskog organa, proizvođača, odnosno stranog organa koje vrši označavanje, da je bilo označeno van Crne Gore i da s obzirom na vrstu i količinu sadrži najmanje one materije za označavanje koje su propisane na osnovu ovog zakona. Ako se potvrda ne podnese ili se ne može dokazati, smatra se da mineralno ulje nije označeno.

(3) Skladištenje pojedinih mineralnih ulja mora biti organizovano na način koji obezbjeđuje da drugi proizvodi ne utiču na neutralizovanje boje, odnosno indikatora.

(4) Postupak bojenja i označavanja mineralnih ulja prema ovom članu propisuje ministarstvo nadležno za ekonomiju.



Crna Gora

Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis  
odnosi/donosilac akta

Ministarstvo finansija/ Vlada Crne Gore

<b>Naziv propisa</b>	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama	Službeni list RCG", br. 65/01 i 76/05 i „Službeni list CG, br. 76/08, 50/09, 78/10,61/11, 28/12,38/13 i 45/14)
<b>Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja</b>	<b>oblast</b>	<b>podoblast</b>
	VIII. JAVNE FINANSIJE	1. Javne finansije
<b>Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske unije</b>	<b>poglavlje</b>	<b>potpoglavlje</b>
	16 Oporezivanje	16. 30.10.Indirektni porezi
<b>Ključni termini – eurovok deskriptori</b>		